


NSEMMISA ENE MMUAEE

HEBRIFOO OFA III

 . . . se yewo ha anadwo yi bio wo asrefie ha, na yerehwe kwan ewo saa ayonkofa nwanwasoo yi mu na yasore wo Onyankopon Asem a ode ama yen kwa yi mu. Na ye ye . . . yedo se yebeye saa nhyira yi fafafo.

⁵⁵⁴ Na me wo ahotosoo se Onyankopon behyira yen anadwo yi te se dee Oyee no anopa yi, ode anopa yi nkranssem no. Na merekasa kyere me yonko, Owurayere. Wood, bere a abesene koroo no, na yeredi ho nkomo, ene Owura. Wood ene won. Na me gyedi se na eye Onuabarima Neville asenka a eye paa wo dee eye nyinaa a na waka no mu, na eno ye baako a eye papa ma me sene emu biara a na waka ho asem pen. M'anigyeee nokore ni na megyee saa asenka nwanwasoo no too mu. Na emaa me akokooduro, na ebubuu me. Enti me—me pese me gye tom se nokore, mo nim. Enti, efa ofa a eye akokooduro no, mo nim, se woye okokoodurofooo no, ene senea . . . Dawid wo ho, ene senea ono . . . Bere a owo saa nschwew kese no mu no, se anka obeka se “Eye, meko akoye yei, Awurade, Wo dee boa me,” otwenee, okoo kobisaa Awurade dee onye. Ode asofotades no baae, mo nim, ena okaa se, “Afei momma yensore na yemmisa Onyankopon, ‘Edeem na ese se ye ye ewo asenkese yi mu?’” Oh, na eno ye papa paa. Na aduanennuro wo mu bebree sene adutonbea nyinaa a na ewo oman no mu. Aane, owura, eno ye wo yie paa.

⁵⁵⁵ Afei, anadwo yi, yen—enye yen botae ne se yebetena akosi anadwo dasuo mu, se yebetumi a, ewo saa nsemmisa yi ho. Enti yere—yereko mu pee, seesei ara. Eye saa nsemmisa yinom awiee, na bere biara mefiri ase se mewie . . . Afei, Onuabaa Hattie, na menkyere saa, wo nim saa. Me—me na mereka saa, hwe; na, ne nyinaa ye. Mmom manya dee eye den paa wo ha afiri sofooo bi ho, na woye den paa se mebua. Mo nim, saa asenkafooo no, wadanedane no fa Twere Kronkron no mu na wobo mmoden hwehwe won ara mmuaee ansana wobebisa wo, mo nim. Na afei . . . na wokyere yei gu ahoma so, ako m'adamfo sofooo bi a owo Georgia ho a owo Twere Kronkron nsemmisa titiriw nnwotwe wo ha a eye akese papa, paa.

⁵⁵⁶ Na afei, nnawotwe a ereba yi, momma mo were mfiri na mo mmo mpaee mma yen.

⁵⁵⁷ Na me yere ho ye paa; wasore seesei, na oboaa aduanenoa, enne. Yen nnamfonom adoofooo a wofiri Canada, Onuabarima, Onuabaa Sothmann, wone yen wo ha wabesra yen, na won nsra no ye yen aniso ankasa. Na me yere, bere a onim se woreba no,

aden, na ɔrebəsɔre sɛdɛɛ ɔbɛnya anigyɛɛ no bi ɛne saa Akristofoɔ adɔfoɔ yinom ayɔnkɔfa. Ɛyɛ yɛn anigyɛ sɛ yɛwɔ Onuabarima Freddie ka yɛn ho anadwo yi, na ɔne no tenaa . . . Na ɔwɔ ha anɔpa yi, nanso me gyedi sɛ ɔne no tenaa . . . daabi, saa yɛ nokɔrɛ, ɔka Meda ho, sɛdɛɛ ɔbɛka ne ho berɛ a yɛreba no; ɛfiri sɛ me nim sɛ ɛbɛka akyire kakra anadwo yi, ɛyɛ awurade adidie ɛne ɛnanho hohoro. Enti ɛyɛ yɛn anigyɛ sɛ yanya wɔn ɛne ahɔhoɔ no ka yɛn ho.

558 Afei, ansana yɛbɛfiri aseɛ sɛ yɛbɛbɔ mmɔden ama nsemmissa no mmuaɛɛ no . . . Na monkaɛ sɛ me—mɛtumi ayɛ mfomsɔɔ, wahu, me—menkyerɛ sɛ meyɛ papa wɔ biribiara a me yɛ mu. Me—mebɔ mmɔden sɛ meyɛ papa, nanso ebia na me—mafom. Na—na sɛ mafom a, ɛnnɛɛ na momfa nkɔyɛ me; na me bɔ mpaɛɛ sɛ Onyankɔpɔn bɛyɛ, nso, ɛfiri sɛ menkyerɛ sɛ meyɛ mfomsɔɔ. Memmɔ mmɔden sɛ mɛma mmuaɛɛ esian- . . . anaasɛ kwan a me . . . de adwemmɔne, Mema mmuaɛɛ wɔ me nimdɛɛ papa mu, hwe. Na sɛ ɛsɛ sɛ me sesa m’adwene wɔ Twɛrɛ Kronkron asemɔɔ bi ho a, me susu sɛ ɛno ne adɛɛ a ɛsɛ sɛ me yɛ. Ɛsɛ sɛ yesesa, berɛ biara, sɛ Onyankɔpɔn Asem kasa a; ɛfiri sɛ ɛyɛ Onyankɔpɔn Asem.

559 Na afei, me susu sɛ yɛbɛbɔ mpaɛɛ ama ayarefoɔ bio anadwo yi, sɛ yɛyɛ daa no. Na ɛtɔdabi a wo nnim; wo fa te sɛ kuo ketewa bi te sei, esua sene, oh, asɛrefie ketewa a ɛwɔ ha yi, na ɛtɔdabi a worenhununu dɛɛ ɛfirii mu pueɛɛ a wɔpɛ sɛ wohunu. Mmom adɛɛ no, dɛɛ wɔreyɛ no, wɔreyi afiri bɛyɛ nkurɔfoɔ ahannu mu. Na nhyiamu akɛsɛɛ no mu baako, ebia wɔreyi afiri bɛyɛ mpem mmiensa kɔsi du, wahu, ɛna—ɛna ebia dɛɛ ɛkyɛn saa. Enti ɛno ne kwan a, wo de hunu dodɔɔ paa. Nanso anadwo yi, na merema mmuaɛɛ . . . Ɛwom sɛ yɛn telefon no woso simma kakra biara da mu ɛne anadwo no ne fa bi.

560 Yei ne Owurayere. Reisert a ɔte ha yi, a merehwe no yi? Wo Twɛrɛ Kronkron, onuabaa, ɛwɔ Onuabaa Wood hɔ wɔ akyire hɔ. Me de brɛɛ wo anɔpa yi, na me—manhu wo amfa amma wo. Na me—manhu wo anɔpa yi, na ɛwɔ Owurayere. Wood nkyɛn.

561 Enti merebua telefon no na merehununu ɔno—nnɔɔma akɛsɛɛ a akosɔɔ. Awuraa bi frɛɛ me, ɔkaa sɛ, “Onuabarima Branham, na me wɔ nhyiamu bi *sei-sei* ase na *sei-sei* na na ɛreha me na akyɛre paa. Na, wo nim, wo kasaa akyire hɔ, na ɛyɛ . . .” Ɔkaa sɛ, “Ɛkaa kakraa bi anka mɛtɔrɛɛ mum berɛ a Ɛde me baa nkwa mu.” Na ɔkaa sɛ, “Ɛfiri hɔ menyaa ɔhaw no bio.”

562 Na awuraa bi baa mu na ɔkaa sɛ . . . Me gyedi sɛ ɔwɔ ha anadwo yi, anaasɛ na ɔfiri Bedford reba, me gyedi, anaasɛ soro hɔ baabi. Na wɔn ba wɔ ha, me gyedi, a na ɔwɔ akoma yadɛɛ, a na ɛnyɛ koraa. Na ɔte ha wɔ nhyiamu yi ase, na—na Awurade sianɛɛɛ na ɔde ne nsa kaa . . . ɔka kyɛrɛɛ abarimaa no fa ne haw no ho, na ɛyɛ den sɛ ɔbɛma ne nsa so, ɛna akoma yadɛɛ, ɛna ne nsa nyinaa ayɛ hiahiaa, ɛna n’akoma te sei. Na ɛhɔ ara ɔtenaa

lɔre no mu na ɔtu kɔɔ fie, ɛfiri hɔ ɛnhaa no bio. Saa awuraa no a ɔfiri Bedford no aduru ha anaa? Wo wɔ ha anaa, awuraa? Ɔno na ɔwɔ hɔ no, wɔ akyire hɔ no. Aane, ɔfrɛɛ me, bere kakra a abesene korɔ.

⁵⁶³ Afei awuraa bi wɔ hɔ a ɔfrɛɛ me firii Evansville. Na ɔrentumi nnuru ha ɛfiri sɛ na ɔwɔ akyirikyiri, na ɔnnim sɛ yebeɣe ayaresa som anadwo yi. Na ɔkaa sɛ, “Onuabarima Branham, na me te Evansville nhyiamu no ase,” na ɔkaa sɛ, “wohwɛɛ dɔm no akyi na wo kaa sɛ . . . wokaa deɛ me ye kyerɛɛ me, ɛne deɛ maye, ɛne deɛ na ɛreha me, ɛne deɛ ɛkaho te saa.” Na ɔkaa sɛ, “Me nyaa saa ntehyeewa haw no, na ɛsɛ sɛ mehɛ Asthmador ɛne biribiara wɔ dan no mu ɛfiri sɛ na meɣe abaayewa kumaa.” Ɔkaa sɛ, “Mfie mmienu ni a abesene korɔ, na me nyaa baabi baako mpo ɛfiri saa bere no.” Wohu?

⁵⁶⁴ Na ɛɣe wɔn a wɔwɔ ha anadwo yi dea, na wɔnni ha anɔpa yi sɛ wɔbenya adansedie no mu anigyee; Mekɔɔ mpesewa du adetɔnbea hɔ, na meretɔ abaduaba, ɛnnora. Afei, na ɛnye me ara me dea, hwɛ. Na ɛno ye m’abaayewa kumaa dea, Rebeka, ɔwɔ hɔ. Na—na Sarah rekɔ baabi, foforɔ, ɛnne. Ne sukuunnamfoɔ nkumaa bi na wɔreye nhyiamu ketewa bi, ɛɣe awoda anaase biribi, na ɔrema no akyedeɛ ketewa bi; na meretɔ abaduaba ketewa bi, ne tenten beɣe sɛɛ. Na awuraa bi baa hɔ, ɔkaa sɛ, “Wo kae me anaa?”

⁵⁶⁵ Na me kaa sɛ, “Me nnye nni sɛ me kae.”

⁵⁶⁶ Na me beɣunu sɛ, na ɛɣe Onuabarima Neville a ɔwɔ ha yi busuani, sɛ ɛbeɣe . . . bere a na merekɔ Sweden, wɔn . . . Ɔbaa no baa ha, na ɔwɔ abarimaa bi a ɔte ayarefoɔ akonwa mu, te sɛ Edith kumaa a ɔwɔ hɔ no, na akumaa no anya kokoram, adebɔne bi ahono n’adwene mu. Na ne tiri ketewa no asi ase, na ɔno . . . na adɔkotafɔ no ama no nnawɔtwe mmiensa pɛ a ɔde retena nkwa mu. Na wɔayɛ ɛna wɔhwɛhwɛ mu, na wɔhunuu sɛ ɛɣe . . . na ɛɣe deɛn, na wɔmaa no nnawɔtwe mmiensa a ɔde retena nkwa mu. Na ɛsɛ sɛ wɔpia no wɔ akonwa mu, na wɔde no too ayarefoɔ mpa so bere a ɔkɔɔ dan mu ɛna wɔhwɛhwɛ ne mu, na wɔde no sane baaɛ. Me kɔbɔɔ mpaɛɛ maa saa abarimaa kumaa no, na me bisaa Awurade sɛ ɔnsa no yadeɛ. Na da a edi hɔ no, bere a wɔfaa no kɔɔ hɔ no, ɔkaa sɛ, “Mempɛ saa ayarefoɔ akonwa no.”

⁵⁶⁷ Ɔtenaa lɔre no mu na ɔkɔɔ hɔ, na dɔkota no baee ayarefoɔ mpa no mu, ɔkaa sɛ, “Mempɛ saa ayarefoɔ mpa no.”

⁵⁶⁸ Ɔtuu mmirika kɔɔ hɔ na ɔtenaa hɔ, dɔkota no hwɛhwɛ ne mu, ɔkaa sɛ, “Ɛɣe,” ɔkaa sɛ, “sɛ anka nnawɔtwe mmiensa no, merebɛma wo mfinrinhya ɔha ne nnawɔtwe a wode betena ase.”

⁵⁶⁹ Na, ɛnnora, maame no hyiaa me. Na ebia ɔwɔ ha, deɛ me nim nyinaa, anadwo yi. Na abarimaa kumaa no rebɔ bɔll wɔ abɔnten, ɔɣe abranteɛ seesei. Adebɔne bi, kokoram a ɛwɔ adwene no ho, na afiri hɔ de kyerɛ sɛ . . .

570 Oh, nnooma mpem mpem, hwε. Onyankopɔn rentumi nni hwammo. Ono—Orentumi nni hwammo.

571 Onuabarima John, w'ani no ye kakra, onuabarima? Onyaa akwanhyia, na ɔde dadoa redo agorɔ ena εwɔ n'ani. Na yen nyinaa rebɔ mpaεε ama Onuabarima John O'Bannon, yen nuabarima a ɔfiri Louisville a onyaa akwanhyia no a dadoa wɔ n'ani no.

572 Afei, saa nsemmisa yi firi obi—obi akomam tɔnn; se wɔkenkan Twerεsem no na wɔhunu saa nnooma yi, na wɔnye . . . ebia wɔntumi nte aseε, enti wɔde ba ha se yemmɔ mmɔden mma mmuaεε. Na mmohunu tebea bone a εde yen kɔ mu; εfiri se, deε wobeka no, wɔde wɔn ho to so. Enti εse se wo nya ahotosoɔ wadi nokore, na me ye . . . se wonya ahotosoɔ a wobetumi anya. Enti afei, deε ɛma ahotosoɔ ye se wadi nokore, momma yemmisa Honhom Kronkron no seesei ara se onkyere yen yei ase, bere a yasi yen tiri ase yi.

573 Afei, ɔsoro Agya, oh, akwanya ben nie se ye ka se “Agya” de ma ɔsoro ene asase Bɔfoɔ kεseε no. Na ye bisa se Wobεfa saa nsemmisa yi na Wo Ara wadi ho dwuma seesei. Wɔde adwempa a εmu dɔ paa na wɔde baaεε. Onyankopɔn, ma εno mfiri yen akomam, adwempa a εmu dɔ, mmua no yie paa sɛdeε yenim; yεma yen.

574 Na ma W'ahummɔborɔ ntena obiara so. Na ma menka biribi wɔ ha anadwo yi a εbeboa obiara a ɔwɔ ha. Na se yefiri ha a, bere a y'abɔ mpaεε ama ayarefoɔ ene awurade adidie ene deε ekeka ho akyi no, ma yen nka te se wɔn a na wɔfiri Emaus no, “Yen akoma anhyehye yen wɔ yen mu bere a ɔkasa kyerεε yen wɔ kwan no so no?” εfiri se ye bisa no wɔ Yesu Din mu. Amen.

575 Afei, sɛdeε maka no mmere bebree no, se yeinom—yeinom a εwɔ ha yi ye—ye me nsusue papa paa a εwɔ ho, na afei εtɔdabi a εde nkɔmmɔ kakra ba. Baako a εdikan wɔ ha no, mehu se eye biribi a maka pen, ena wɔasane de aba bio. Menyε . . . mepe se me kenkan no seesei, se mobeyε a.

65. Bere a Adam ene Hawa nyaa wɔn mma wɔ Eden mu no, na nnipa foforɔ bi wɔ asase so saa bere yi anaa? Wɔ Gyenesi ti 5 ene nyiyimu 16 no, Kain tenaa Nod asase no so na ɔhunuu ne yere.

576 Afei, εno ye a—a asemmisa nwanwasoɔ. Afei, wɔakyerekyere yen wɔ Twere Kronkron no mu . . . Na mmere pii no yeinom . . . εtɔdabi a yensusu ho yie . . . Na mede krataa ketewa bi tare me ho, na meka se, “Mommisa. Bua Twere Kronkron asemmisa biara.”

577 Na obi kaa se, “Eyε, hwan na na ɔye Kain yere?”

578 Oh, mede di agorɔ kakra anaase biribi, meka se, “Oh, na ɔno ye n'-ase-baa babaa,” anaase biribi te saa, wo nim, anaase—anaase “Na ɔye Owurayere. Kain.” Nanso εno nye asemmisa no mmuaεε. Obi wɔ ho . . .

579 Ɛhɔ no Kain nyaa yere, Ɛfiri se Twere Kronkron no kaa se ɔnyaae. Na se Kain nyaa yere deɛ a, na ɛse se ɔnya ɔbaa no wɔ baabi. Na yei ne no beye tee pɛɛ:

Na nnipa foforo bi wɔ asase no so bere a Adam ɛne Hawa nyaa wɔn mma wɔ Eden turo no mu no?

580 Afei, se mo hye no nso a, wɔ Twere Kronkron no mu no ɛntaa nsi se wɔtwere se wawo ɔbaa. Bere biara no eye abɔfra barima no na wɔtwere wɔ Twere Kronkron no mu no, ɛnye ɔbaa no. Ɛntaa nsi se wɔka se wawo abɔfra ɔbaa, ɛwɔ Twere Kronkron no mu. Anaase, nokore ni, me nnim se metumi akae baako seesei ara, wɔ m'adwene mu, baabi a wɔtwereɛ abɔfra bi awɔɔ; ɔkaa se, "Wɔwoo mmamarima ɛne mmammaa."

581 Afei, mmɔfra mmiensa ɛna Adam ɛne Hawa woo wɔn a Twere Kronkron no twere too hɔ, na ɛno ye Kain, Habel, ɛne Set. Afei, se wɔn mmiensa no nyinaa ye mmamarima, na se wɔanwo ɔbaa biara a, na ɛnneɛ se ɔbaa baako pe (Hawa) wuiɛ a, anka nnipa abusua no to twaaɛ wɔ hɔ ara, ɛfiri se kwan biara nni hɔ de ma wɔn se—ɛ wɔbenya obiara. . . nnipa abusua no betoaso, ɛfiri se anka ɔbaa biara nka. Hawa nko ara na anka ebeka no. Nanso, mohu, wɔntwere ɔno—ɔbaa abɔfra awɔɔ nto hɔ, wɔ Twere Kronkron no mu, enti na ɛse se wɔnya mmaayewa se mmarimaa no ara.

582 Afei, ɔtwerefoɔ panin no, tete atwerefoɔ no mu baako yewɔ, Yosefus, kyere se wɔnyaa mma aduɔson, na Adam ɛne Hawa; tete atwerefoɔ no mu baako, "mma aduɔson, na wɔye mmamarima ɛne mmammaa."

583 Afei, se. . . Na afei se Kain kɔɔ Nod asase so a. . . Afei, se mohye no nso a, ɔtwerefoɔ no ye nimdefoɔ papa, paa ɔretwere ha. Mohyeɛ no nso snea ɔkaa no?

Wɔ Eden, bere a wɔnyaa wɔn mma wɔ Eden. . . Afei, ɛnye Eden turo no mu, na ɔtwerefoɔ no nim saa. Deɛ ɔtwereɛ nsem a ɛwɔ ha no, ɔkaa se: Bere a Adam ɛne Hawa nyaa wɔn mma wɔ Eden. . .

584 Ɛnye ɛwɔ Eden turo no mu, ɛfiri se na wɔapamo wɔn afiri Eden turo no mu. Nanso na wɔdaso ara wɔ Eden, na Eden turo no wɔ Eden apueɛ. Mmom na Eden te se ɔmantam anaase—anaase ɛdeen. . . anaase ɔmantam, ɛna afei Nod ye ɔmantam foforo anaase ɔmantam a ɛtoa ne so.

585 Afei, onipa baako pe a na Kain betumi anya, anaase wawareɛ, na ɛse se ɔye ɔno ara ne nuabaa. Na ɛse se ɔye. Ɛfiri se na ɔbarima baako ɛne ɔbaa na na wɔbetumi afiri mu aba, hwɛ, na ɛse se ɔware ɔno ara ne nuabaa. Afei, na mmara ma ɛno ho kwan wɔ saa nna no mu.

586 Na Isak wareɛ ɔno ara ne busuani, Rebeka, Onyankopɔn na ɔhyiraa so. Na Sara ye Abraham nuabaa, ne mogya; ɛnye se ɔnam

ne maame so, enam n'agya so. Hwe, mogya nuabaa a—a Abraham waree no; maame sononko, nanso agya korɔ no ara.

⁵⁸⁷ Enti, wahu, na wɔware wɔ abusua mu saa bere no, ansaana mogya no—no rebeyɛ mmere wɔ nnipa abusua no mu, na mmara ma ho kwan na eyɛ papa. Seesei ente saa. Sɛ wo ware wo nuabaa enne a, na mo wo mma a, wɔbeyɛ ebia. . . eyɛ, wɔbedi dem ene biribiara. Mpo wɔfaseɛ a edikan ene deɛ etso mmieniu nse sɛ wɔware da, hwe, efiri sɛ mogyakwan no beyɛ mmere na aye mmere ara.

⁵⁸⁸ Nanso adeɛ baako pɛ a na Kain betumi aye, ebeyɛ sɛ, ɔbɛware ɔno ara ne nuabaa. Na ehɔ ne baabi a mma no wɔ. . . Onyaa ne yere, ɔkɔ Nod asase no so ena ɔhunuu no, na efiri ehɔ na mma no—no baaɛ. Hwe, ɔno. . .

⁵⁸⁹ Na sɛ mohyɛ no nso a, Kain mu na nnipa anyansafɔ no firi. Set mu na nnipa nyamesomfɔ no firi, me kyere, ɔno—ɔno tenenee bobɛ no. Ehɔ pɛɛ, saa mmieniu no, wɔwoo santene no a yetɛ mu enne yi.

⁵⁹⁰ Sɛ mobehyɛ no nso enne seesei a (mereyɛ awie asemmissa yi): saa Kain abusua no daso ara wɔ hɔ, ena Set abusua no daso ara wɔ hɔ. Wɔn baanu no kɔ so saa ara. Kain mma wɔ Jeffersonville ha anadwo yi, ena Set mma wɔ Jeffersonville anadwo yi. Sɛdeɛ mogyakuo no yɛ mmere na ɛretwam no, nanso saa abusua no daso ara wɔ hɔ.

⁵⁹¹ Afei, monhwe. Kain mma no na bere biara. . . na ansana asuyiri ɔseɛ no, na wɔyɛ nnipa a wɔyɛ nitefɔ: abɔdeɛ nyansahunufɔ, akyerɛkyerɛfɔ; ene nyamesomfɔ paa, nanso na wɔyɛ wɔn a wabu wɔn fɔ. Wahu? Afei monhwe, na wate sɛ wɔn agya Kain. Kain, na ɔyɛ nyamesomni. Ɔsii afɔrebukyia a na eyɛ fɛ, ena ɔtee asɔre a eyɛ fɛ, na ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbema no aye fɛ asene saa Set asɔre ketewa no a ɛwɔ fam hɔ no. Na monim saa? Ono nokorɛ. . . Ɔde nhwiren siesieɛ afɔrebukyia no, na ɔyɛ no fɛfɛfɛ, na ɔmaa no yɛɛ fɛ; na ɔtee asɔre a eyɛ kɛseɛ, ɛso, asɔre a wɔdɔso, efiri sɛ ɔsusuu sɛ ɔnam saayɛ so betumi anya animuonya wɔ Onyankorɔn nkyen.

⁵⁹² Na Habel kɔ so na ɔnyaa adwammaa kumaa bi, na ɔfirii aseɛ twee no kɔ afɔrebukyia no so, na ɔde no too ɔbɔ bi so na ɔkumm no.

⁵⁹³ Na afei, sɛ na Onyankorɔn yɛ deɛ a, sɛ deɛ na Ɔhia nyinaa yɛ ɔsom deɛ a, Kain de nokoredie sɛdeɛ Habel yɛɛɛ no na ɔde somm Onyankorɔn. Na wɔn baanu yɛ nokwafɔ. Na wɔn baanu rebɔ mmɔden sɛ wɔbɛhunu Onyankorɔn adom. Na wɔn mu biara nni hɔ a wɔnye Onyankorɔn nni. Na wɔn baanu yɛ, nokorɛ paa, agyidifɔ ɛwɔ Yehowa mu. Afei, ehɔ, eno ma yen biribi dwene ho.

⁵⁹⁴ Ebinom wɔ ha anadwo yi a me nhunuu wɔn da, nnipa; me nhunuu mo da. Nanso ɛsɛ sɛ mo hunu yei, na mo mo de yei hyɛ mo adwene mu. Mo ahu? Emfa ho ne senea wo yɛ nyamesomni,

eno ne no nni adee baako mpo ye. Wo betumi atena asafu mu, wo betumi aye nokwafu ara se, na wo daso ara ayera! Wahu?

⁵⁹⁵ Na mo ka se, “Eye,” mo ka se, “yen ahwefo na woye nitefo paa, wafa asafu ntetebea konya nwomasua a eye paa. Woye nyamesom mu animdefo, wonim nyamesem ho nimdee nyinaa—nyinaa ene dee ekeka ho. Na woye nitefo, watete won, ono ara . . . papa paa a wayi won a yenim.” Na wadaso ara tumi yera! Wahu?

⁵⁹⁶ Afei Kain, wo ne fa no: na woye, obiara, nyamesomfo paa; nnipa a waagye din; na woye abodeemu nyansahunufu, ene adokotafu, ene dansifu, ene adwumayefu, ene nnipa a woye nitefo. Nanso saa abusua no nyinaa wopoo won, efiri Kain ereba fam nyinaa.

⁵⁹⁷ Na wo Habel afa no: na wonye adansifu anaase akyerkyerefo anaase nnipa nitefo; na woye a, dodoo anaase ketewa, ahobrasefo, nnwanhwefo bi saa, ene akuafu, a wonam Honhom so nante.

⁵⁹⁸ Afei, Twere Kronkron no kaa se, “Afobuo biara nni ho mma won a wowa Kristo Yesu mu, a wonnante honam mu na mmom Honhom no mu.” Honhom mu nnipa no wo honhom mu okra a orentumi nwu da. Na honam mu onipa no wo nyamesom tebea a atwa ne ho ahyia (na ope se osom ene dee ekeka ho) nanso eye honam; enye dee onyennie, mmom honam gyedini; na eno ne dee wopoe.

⁵⁹⁹ Afei, efiri ho, Kain koo na okwaree ne yere ewo Nod asase so. Afei, wanka dee Set waree, anaase dee aforo waree. Na adee fefe a eno ye ne se wobehunu saa—saa se, Kain waree, yewo mmuaee de ma. Efiri se na ese se oware ne nuabaa, anaase ono . . . anaase biribi wo ho . . .

⁶⁰⁰ Na mmaa biara nni asase no so bio, nanso na ese se efiri Hawa mu. Na ono ne atasefo nyinaa maame. Eno ye, nnipa a na wotease nyinaa no, na ono ne won maame. Eno ne dee nti a na oye . . . Asem *Hawa* kyere se “ateasefo no maame.” Enti obaae ena ode saa abofra yi baae. Na Kain waree ono ara ne nuabaa, ebeye kwan baako pe a metumi ahunu afiri mu. Enti na nnipa bi te ase wo saa da no, nokoreni. Wohunu? Eye, na . . .

Bere a Adam ene Hawa nyaa won mma wo Eden . . . Afei monhwe, eno ne asemmisa no: Bere a wonyaa won mma wo Eden no, na nnipa foro bi wo asase so saa bere no anaa? Daabi! Enne wo Gyenesi 5:16, mo hu, Kain tenaa Nod asase no so na ohunu ne yere. Nokore. Wahu?

⁶⁰¹ Eno ne Gyenesi 1, baabi a Obao onipa wo Ono Ara ne suban so, a na ewo honhom tebea mu. Na wo Gyenesi 2, Oye onipa firii dotee a ewo asase mu, a na oye nnipa a yewo no seesei. Na afei, wo 3 na eye ahweasee no, na wopamoo won firii Eden turo no mu; na afei mma no wowoo mma. Na Kain faa ne yere na ene no tenaae wo Nod asase, akwire, efiri se na Onyankopon ayi no afiri

one ono ara ne nuabarima ayankofa no mu (esiane Abel ne—ne wuo no). Na ono ne dee onyaaee, ono ara ne nuabaa, ena owaree no; eno nko ara ne kwan a metumi, me ankasa, tumi hunu senea ono—ono waree.

602 Afei, waka se... Na mewo anidaso se me nnamfonom tuntumfo a wowa ha de saa kasa yi bekye me, efiri se enye nokore koraa. Bere a edikan a me hyiaa obiara wo m'abrabo mu no, akyire yi a me sakyeraaee no... Na me... hyiaa Onuabarima George DeArk ene won wo fam ho. Na me nantee, ena Awurade dii me kan koo baabi ketewa bi. Na woredi nkommoo fa baabi a nnipa tuntum firi baaee. Na worebo mmoden ka se nnipa tuntum no... Se Kain waree aboa bi tese akaatia, na efiri ho na abusua tuntum no baaee. Afei, eno ye mfomsoo! Nokore paa, eno ye mfomsoo! Na mongye saa ntom da. Efiri se na tuntum anaase fitaa, anaase biribi oforo, na eye nnipa abusua baako na ekoo nsuyiri no mu. Afei nsuyiri no akyi no ene Babel abantenten no, bere a wofirii ase petee, eno ne bere a wofaa won ahosuo ene dee ekeka ho. Won nyinaa firi dua koroo na ebaaee. Eno ye nokore paa. Adam ene Hawa na woye agya ene maame, asase so, ema abodee biara a ete ase wo nnipa mu a aba asase so. Eye nokore. Tuntum, fitaa, nsonsoo, kookoo, akokoradee, ahosuo biara a wobetumi aye, eno ne baabi paa a wo tena ase, ene ekwan a se—se ono... Ete se...

603 Me susu se metumi akyere yei bere a mewo so no. Nnipa a wowa ha seesei wo saa mpaepaemu ene mmara ene nnooma worehyehye, me susu se eye nkwasasem. Me ye paa. Montie, mongyae saa nnipa no, wonim dee wope. Onyankopon yee onipa tuntum, ena nani gye ne ho. Nokore paa! Se Onyankopon yee me nnipa tuntum a, anka m'ani begye afa ho; se Oye me nnipa kookoo a, anka m'ani begye; se Oye me nnipa fitaa a, m'ani gye; se Oye me akokoradee nnipa a, anka m'ani begye. Onyankopon yee yen wo yen ahosuo mu, na Oye yen kwan a Ope yen so, na yen nyinaa ye Ne mma. Nokore paa! Na ense se wakasa gyegyegye na wokoso te saa. Eno ye mfomsoo se yeye saa. Ense se woye. Onyankopon na oye yen... kwan a yeye so.

604 Na nnipa tuntum no, ompre se obeko ho na wasse ne—n'awoo ntoatoasoo anaase n'ahosuo, na ode fra fitaa mu ene biribiara te saa. Memmo no soboo. Menyee. Onipa tuntum no wo nnooma bi a onipa fitaa no nni bi mpo. Nokore paa! Saa ye nokore perepere. Na Onyankopon anhyehye amma won se enye saa kwan no so.

605 Eye, hwe. Onipa tuntum no ye... oye—oye a... owo a—owo a suban bi wo ne ho a onipa fitaa no nnya bi da. Owo anigye—onwene-daakye ho, a “owo awerehyemu wo Onyankopon nmu, na ogyae dee aka no mu”; se owo bi anaase onni bie, owo anigye se ete biara. Mepre se menya saa nnooma no nyinaa bi, anadwo yi, me wo ahotosoo. Eye, owo, na eno ye ne dea; wompere se wode abusua oforo befra na wasee no, nso. Eye nokore perepere.

606 Me susu se awuraa no a ɔwɔ Shreveport no kaa asem baako a eye paa—eye paa a mate pen wɔ m'abrabɔ mu. Ɔbaa no kaa sem bi, ɛna wɔde baa krataa no mu. Ɖnante kɔɔ soro, ɔkaa se, “Kwan a saa nnɔɔma yi reko so wɔ ha no, ɛwɔ mpaepaemu yi mu no, mempe se me mma beko sukuu wɔ saa fitaa sukuu no mu.” Ɔkaa se, “Wɔrenhwe wɔn yie se anka wɔnyaa kyerekyerɛni tuntum a.” Saa ɔbaa no ye ɔbaa nitefoɔ. Na ɔnim deɛ ɔrekasa fa ho, wɔnya nwomasua papa. Eye nokore pɛpɛpɛ. Enti me susu se nnipa no ye mfomsoɔ se wɔreyɛ saa.

607 Na afei wɔka se, “Kain ne Habel . . .” ɛne deɛ ekeka ho te saa. Daabi, owura! Ahosuo no ne no nni hwee ye. Eye honhom no a ɛwo emu ho no na ɛne no wɔ biribi ye. Saa ye nokore pɛpɛpɛ.

608 Enti Kain hunuu ne yere, na ɛno ye ne nuabaa. Na wɔn . . . ɔde ɔbaa no kɔɔ Nod asase so, na ɛho na asase so abusua akɛsee no firi baɛɛ: nyamesomfoɔ ɛne ɔsomfoɔ.

609 Na wo deɛ dwene ɛnne, adamfoɔ, wo deɛ gyina na dwene ho bere tiaa bi. Se mpem du ahodoɔ mpem du ɛne mpem mpem, nnipa paa a wɔreko-asɔre na wɔwɔ ho, sɛdeɛ wɔde nokore ɛne ahofama ama saa asɔre no sɛdeɛ wɔbetumi, ɛno ye sɛdeɛ wayera ko akyirikyiri sɛdeɛ na Kain tee. Wahu? Eye Onyankopɔn ne Deɛ ɔyi bie! Eye Onyankopɔn na W'ayie! Wohunu? Onyankopɔn na Ɖma ahummɔborɔ! Dɔtee no rentumi nka nkyere ɔnwomfoɔ no, eye ɔnwomfoɔ no na ɔdi dɔtee no so. Ɛno ye nokore.

610 Afei baako a eye fe wɔ ha, ɔfɔforɔ no wɔ ha:

Wɔ Petro a ɛtɔso Mmienu 2:4—2:4 . . .

611 Obi wɔ Twere Kronkron, mɛpe se wo bue ko saa tweresɛm yi mu ntɛmso bere a merekenkan, se wo pe a. Na ase waboa me wɔ ha, bere a yɛrefa saa asemmisa yi.

612 Afei, wɔ Kain yi ɛne—ɛne deɛ ekeka ho no, se ɛno ɛnye yie seesei a, momma yɛmfa no. Yen ani begye . . .

613 Afei Petro a ɛtɔso Mmienu 2:4. Ne nyinaa ye, owura, yɛwɔ ha yi:

66. Petro a ɛtɔso Mmienu 2:4, “Se Onyankopɔn wɔ a . . . Se Onyankopɔn ankora abɔfoɔ a wɔyɛɛ bɔne no a, na mmom ɔtoo wɔn guu amanehunukrom,” ɛnneɛ adɛn nti na Kristo kaa asem no kyereɛ ahonhom a wɔwɔ afiase, wɔ Petro a Ɛdikan 3:19?

614 Afei, yanya Petro 2:4, kane. Ne nyinaa ye:

Se Onyankopɔn ankora abɔfoɔ a wɔyɛɛ bɔne, na mmom ɔtoo wɔn guu—guu amanehunukrom, na—na ɔde esum kabii ahoma kyeree wɔn, se wɔmfa wɔn nsie atemmuo no a;

615 Afei, afei momma yen nhwehwe Petro a Ɛdikan (ɛno ye Petro a ɛtɔso Mmienu), Petro a Ɛdikan 3:19, montie yei. Yɛwɔ ha, ɛha pɛɛ. Yeinom aba mu, deɛ nti mantwereɛ anto ho no.

*...a nso...ɔkɔɔe ɛna ɔkɔkaa asem no kyeree
ahonhom a ɛwɔ afiase;*

616 Oh, aane, yɛwɔ ha yi. Momma yɛmfiri aseɛ wɔ akyire kakra,
nyiyimu 18 no:

*Ɛfiri Kristo sɛ nso...hunuu bɔne ho amane preko,
deɛ ɔtene hunuu maa wɔn a wɔntene, sɛ ɔde yɛn beko
Onyankopɔn nkyɛn, wɔkumm no honam mu, nanso
wɔmaa no tenaa ase Honhom mu:*

*Eno mu nso na Ɔkɔ kɔkaa asem kyeree ahonhom a
wɔwɔ afiase;*

A tete no wɔyɛ asoɔdenfoɔ, . . .

617 M’adamfo ɔɔfoɔ, sɛ wobɛkenkan nyiyimu a ɛdisoɔ no a, na
ɛhɔ na Ɔkyerɛkyere mu. Wohu?

*A tete no wɔyɛ asoɔdenfoɔ, ɛbere a Onyankopɔn
abodwokyere tweneɛ Noa nna no mu, bere a wɔreyɛ
adaka no mu, emu na kakraa bi, a wɔsi, akra nnwɔtwe
nyaa nkwa nsuo no mu. (Mohu?)*

618 Afei, sɛ mo bɛhyɛ no nso wɔ ha a, me susu sɛ saa ɔsenkani no
wɔ ɔfoforɔ so . . . biribi wɔ saa kwan no ara so, wɔbɛma mmuaɛɛ
ɛyɛ kakra.

619 Petro a Ɛdikan 4 . . . anaase 2:4, sɛ mo hyɛɛ no nso a, “sɛ
Onyankopɔn ankora abɔfoɔ no a,” sɛn na wasoɔpɛ saa abɔfoɔ no?
Ketewa “a.” Wahu? Afei, wɔ ha, “ahonhom a wɔwɔ afiase a
wɔyɛ asoɔdenfoɔ bere a abodwokyere tweneɛ wɔ Noa nna no
mu,” abɔfoɔ korɔ no ara. Na wɔyɛ nnipa: asomafoɔ, asɛnkafoɔ;
“wankora abɔfoɔ no.” Na monim sɛ a . . . asem ɔbɔfoɔ no firi
asɛm “ɔsomafoɔ”? Dodoɔ sɛn na monim sɛ ɔbɔfoɔ yɛ “ɔsomafoɔ”?
Nokorɛ paa, ɔbɔfoɔ yɛ ɔsomafoɔ, “na Wankora abɔfoɔ no.” Wohu?

620 Na ɛwɔ ha wɔ Hebrifoɔ no mu no, monkɛ yɛ kɔɔ mu
nnawɔtwe kakra a abɛsɛne korɔ no, “abɔfoɔ no”?

621 Na ɛwɔ wɔ He- . . . wɔ Adiyisɛm mu no, “Sardi asafo mu bɔfoɔ
no twɛrɛ kɔma no sɛ. Ɛfeso asafo mu bɔfoɔ no twɛrɛ kɔma no
sɛ. Asafo no mu bɔfoɔ no . . .” Mokɛ saa? Na yɛkɔ yɛn akyi
faa asem ɔbɔfoɔ no ho, na ɛfiri nsem asekyere nwoma mu no, na
yɛhunuu sɛ eno kyere “ɔsomafoɔ.” Ɛbɛtumi ayɛ “ɔsomafoɔ wɔ
asase so, nyankoma ɔsomafoɔ,” asem ɔbɔfoɔ no.

622 Enti wɔ saa tebea yi mu no, sɛ yɛbɛfa nsem asekyere
nwoma no na yɛkɔ mu a, wobɛhunuu sɛ ɛfiri aseɛ firi “asomafoɔ,
asomafoɔ a ɛdikan no.” Hwɛ, “Sɛ ɔno . . . Sɛ wankora . . . Ɛfiri
sɛ sɛ Onyankopɔn ankora abɔfoɔ a wɔyɛɛ bɔne,” (Hwɛ?) “na
nyankoma nnipa no,” (Hwɛ?) “ɔtwɛne no akyire yi . . .”

Afei monhwɛ, ɔkaa sɛ:

*. . . sɛ . . . wankora abɔfoɔ a wɔyɛɛ bɔne no, mmom ɔtoɔ
wɔn guu amanehunukrom, na ɔde esum kabii ahoma
kyeree wɔn, sɛ wɔmfɛ wɔn nsie atemmuo;*

623 Afei monhwe Petro a Ɛdikan wɔ ha bio, 3:19, monhwe sɛnea yei fa kenkane seesei:

Ɛno mu nso na ɔkɔ kɔkaa asem kyereɛ ahonhom a wɔwɔ afiase;

A tete no wɔye asoɔdenfoɔ, eberɛ a Onyankopɔn abodwokyere tweneɛ wɔ Noa nna no mu. . . (hwe, na eye saa da no asomafoɔ, asomafoɔ). . . eberɛ a wɔreyɛ adaka no, emu na. . . wɔsi akra nnwɔtwe nyaa nkwa nsuo no mu.

624 Afei sɛ mobɛhyɛ no nso bere a na saa nnipa no wɔ Soro no. Afei, wɔ Adiyisem 11. . . anaasɛ ti 7, me gyedi. . . anaasɛ daabi, daabi, eye ti 12. Ɔma ɔbaa no a ɔgyina hɔ no mfonini; bosome no wɔ ne tiri so ɛna owia no. . . anaasɛ, owia no wɔ ne tiri so ɛna bosome no wɔ ne nan ase. Na ɔtweasɛ kɔkɔɔ no bɛgyinaa sɛ ɔbemene Abɔfra no ntem ara a ɔbɛwo No no, na ɔde ne dua twee Ɔsoro nsoromma nkyekyɛmu mmiensa mu baako na ɔtoto guu asase so. Mohyɛ ɛno nso anaa? Afei, ɛno nkyerɛ sɛ Satan wɔ a—a dua tenten a ɔde kyekyere nnipa, mmom “anansesem no a ɔkaaɛ,” na ɔde twee saa nsoromma nkyekyɛmu mmiensa mu baako. Saa nsoromma no na wɔye Abraham asefoɔ.

625 Abraham kaa sɛ, “Oh. . .”

626 Onyankopɔn ka kyereɛ Abraham sɛ, “Hwe soro, na kan nsoromma no sɛ wobɛtumi a.”

627 Ɔkaa sɛ, “Merentumi nye.”

628 Ɔkaa sɛ, “Saa nso na worentumi nkan w’asefoɔ,” nsoromma no.

629 Hwan na ɔye Adekyɛɛ Nsoromma a Ɛhyerɛn no? Yesu a ɔfiri Nasaret, deɛ ɔhyerɛn paa a ɔtenaa nnipadua mu. Ɔno ne Adekyɛɛ Nsoromma a Ɛhyerɛn no. Na Ɔno ne Abraham Aseni no, ɔfiri Isak mu. Na yen, yeawu wɔ Kristo mu, fa Abraham Aseni na yeɛɛ adedifoɔ a ɛnam bɔhyɛ no so.

630 Enti na ɔsoro nsoromma no gyina hɔ ma nnipa ahonhom wɔ ha. Na bere a ɔtweasɛ kɔkɔɔ no (wɔ Roma, ɔtaɛ ase no) ɔtwee nsoromma no mu nkyekyɛmu mmiensa mu mmienu. . . anaasɛ emu mmiensa, na ɔtoo wɔn guu fam, na eye yen Awurade Yesu asennua mu bɔ bere a wɔpoo No na Ɔye. . . na wɔpamoo No na wɔne No anya hwee ye; ɛhɔ ne saa abɔfoɔ nsoromma no mu nkyekyɛmu mmiensa no, abɔfoɔ no.

631 Hwe, wɔ wo nipadua mu no, wo mu no. . . (yeɛwɔ asemmisa foforo wɔ ɛno ho, tee, de ma mmuaɛɛ papa). Enti sɛ. . . Honhom wɔ wo mu, onipa foforo. Wo ho no ye onipa baako, wo mu no ye onipa foforo. Enti wo mu no ye honhom, wo ho no ye nipadua a wɔtumi sɔ mu. Wohu? Na nipadua yi, sɛ wo ye obi a Honhom-di wo kan a, ɛnam Onyankopɔn so a, wo bɛyɛɛ Onyankopɔn somafoɔ, anaasɛ ɔbɔfoɔ. Onyankopɔn *somafoɔ*, Onyankopɔn

bɔfoɔ, ye asem korɔ no ara; worentumi ntete mu: Onyankopɔn somafɔɔ, anaase, Onyankopɔn *bɔfoɔ*.

⁶³² Na hwan na ɔwɔ tumi kɛsɛe no? Ɖɔbɔfoɔ a ɔfiri Soro anaase ɔbɔfoɔ a ɔgyina asenka pono no ho no? Hwan na ɔwɔ? Ɖɔbɔfoɔ no a ɔgyina asenka pono no ho no! Paulo kaa sɛ, “Sɛ Ɖɔbɔfoɔ firi Soro ba na ɔbɛka asɛmpa foforo bi ka deɛ maka makyerɛ mo dada no ho a, nnomee nka no.” Enti ɔbɔfoɔ no a Honhom Kronkron no asra no ngo na ɔkura Asem no gyina hɔ ma Onyankopɔn. Eye nokorɛ. Wɔ Soro no, ne tumi. . .

⁶³³ “Wɔde Ɖsoro ene asase so tumi nyinaa ama Me. Monkɔ, na me ne mo bɛkɔ. Deɛ mo kyekyere wɔ asase so no, mɛkyekyere wɔ Soro. Deɛ mosane wɔ asase so no, Mɛsane wɔ Soro.”

⁶³⁴ Oh, sɛ Asafo kronkron kɛsɛe no hunuu ne tumi a ɔde ye saa nnooma yinom a. Nanso akyinnyee pii wɔ hɔ ene ehu ene ahoporoɔ, wɔnnim sɛ ɛbɛye a, “Ɛbetumi aye hɔ anaa?” Mmere tenten a saa wɔ hɔ no, Asafo no rentumi ngyina pintinn. Na sɛ ehu biara firi hɔ na sɛ Honhom Kronkron no di Asafo no so koraa a, ennee na ehu nyinaa afiri hɔ, na saa Asafo no anya tumi. Wohunu? Adɛn, wɔwɔ biribiara a Ɖsoro wɔ tae wɔn akyi. Wɔye Ahennwa no ananmusifoɔ. Nokorɛ paa! Kristo ananmusifoɔ wɔ tumi no, ene biribiara a eye Kristo dea no wɔ saa ananmusifoɔ no. Na Ɖkaa sɛ, “Monkɔ wiase nyinaa, mo ye M’adansefoɔ sɛ Honhom Kronkron no ba mo so a.” Na hwan ne ɔdanseni? Ɖye ananmusifoɔ; sɛ ɔmra na ɔmɛdi biribi ho adanseɛ. Ɖsoro tumi nyinaa wɔ nsa mu! Oh, adɛn nti na yete hɔ? Na asafo no aye bonini, na yete hɔ a yenye hwee. Ɛfiri sɛ yenhunu saa nnooma no.

⁶³⁵ Afei, akra a na wɔwɔ afiase (a na wɔye asoɔndenfoɔ), na wɔnye Abɔfoɔ a wɔde wɔn—wɔde wɔn aba tebea a Abɔfoɔ wɔ mu, mmom na eye saa abɔfoɔ no ahonhom a wɔhwee aseɛ ansana wɔrehye wiase aseɛ, akyire hɔ bere a ɔko no kɔɔ so Soro no. Na Satan ne—ne ɔtweaseɛ no koɔe, na afei. . . anaase Mikael ne—ne ɔno—ɔno ɔtweaseɛ no koɔe (ne Bonsam). Na wɔtoɔ Bonsam ene ne mma nyinaa tweneɛ (abɔfoɔ a ɔdaadaa wɔn no nyinaa), na saa abɔfoɔ no baa asase so na afei wɔbrɛɛ wɔn ho ase bɛyɛɛ nnipa. Na bere a wɔyɛɛɛ no, eno ne bere a “Onyankopɔn mma hunuu nnipa mma mmaa sɛ wɔn ho ye fɛ, na wɔwarewaree wɔn.”

⁶³⁶ Wɔye Onyankopɔn mma. Onipa biara a wawo no wɔ asase yi so no ye Onyankopɔn ba. Ɛmfa ho sɛ ɔye ɔdebɔneyɛni anaase deɛ ɔtɛɛ, ɔye Onyankopɔn ba. Wɔbɔɔ wɔn wɔ Onyankopɔn nseso de maa Onyankopɔn ayɛyie, wɔbɔɔ no saa kwan no so. Nanso mfitiaseɛ no na Onyankopɔn nim wɔn a wɔbɛgye No ene wɔn a wɔngye No. Ne saa nti na Ɖtumi hyehye to hɔ, anaase, ɔnhyehye nto hɔ, nanso ɔnam nim a ɔnim dada so Ɖtumi ka wɔn a wɔbɛgye wɔn nkwa ene wɔn a wɔnnye wɔn nkwa, ɛfiri sɛ na Ɖnim honhom korɔ a onipa korɔ no befa.

⁶³⁷ Na saa ahonhom no a wɔfiri Nyankopɔn Ahennwa no anim no, na wɔgyina Nyankopɔn Ahennwa no anim no, na wɔtenaa

asee . . . na mmerɛ ɔpepɛm ne ɔpepɛm ne mfesanten ansana wiase asehyɛ, ɛwɔ Onyankopɔn Animpa mu, mo susu sɛ wɔnnim biribi fa ɔsom ho anaa? Na wɔbaa fam na wɔkɔɔ onipa mu pɛɛ, na wɔsom Onyankopɔn! Nokorɛ paa, wɔsom Onyankopɔn; na wɔwɔ Onyankopɔn ho nimdeɛ, ɛna wɔyɛ nitefoɔ, ɛna anyansafoɔ, ɛne animdefoɔ, bere biara. Nanso Onyankopɔn poo wɔn firi mfitiaseɛ no!

638 Enti ne saa nti, adamfoɔ, sɛ woka asafo bi ho, anaase—anaase anyamesɛm ho nimdeɛ anaase biribi, ɛne No nni adeɛ baako yɛ. Ɛsɛ sɛ ɛyɛ Yesu Kristo Mogya ɛne awɔɔ foforɔ a ɛde wo ka Ne ho sɛ onipa baako. Wo na wowɔ ho no.

639 Onyankopɔn, mfitiaseɛ no bere a na Ɔnim sɛ . . . Mmarima ɛne mmaa wɔyɛɛ wɔn baako no, ɛnyɛ mmienu no, wɔyɛɛ wɔn baako. Wɔtee wɔn mu, ɔbaako wɔ honam mu ɛna ɔbaako wɔ honhom nipadua mu. Na ɔnim saa. Enti sɛdeɛ ɛbeyɛ a ɔɔkyerɛ saa akyerɛ no no: bere a Onyankopɔn yɛɛ ɔbaa no, Wamfa dɔtee bi na ɔde yɛɛ no te sɛ deɛ Ɔyɛɛ ɔbarima no; Ɔyii mfempadeɛ firii Adam nkyɛnmu, ɛna ɔbeyɛɛ obi a-ɔfiri ɔbarima mu (ɛfiri sɛ ɔbaa no yɛ ne fa bi). Wo ate No aseɛ seesei? Wahu? Wo na wowɔ ho no.

640 Abɔfoɔ no na wɔwɔ ho no. Na Onyankopɔn ne honhom no a ɛne Onyankopɔn akabom no yɛ Honhom baako. Ɛyɛ nokorɛ. Afei, Onyankopɔn Honhom a ɛte Asafo no mu no, yɛ Honhom a ɛfiri Soro, a Onyankopɔn nim ansana wɔrehyɛ wiase aseɛ, a wɔpoo bonsam atorɔ no. Na saa honhom ɛsɛ sɛ ɔnya honam nipadua sɛ ɔbeyɛ . . . sɛ ɔbenya ne nsɔhwe ahodoɔ. Ɛsɛ sɛ ɔba honam mu sɛdeɛ yeinom nyaɛɛ no, na wɔn nyinaa begyina kɔnnua korɔ sɔɔ. Na Onyankopɔn, ɛfiri mfitiaseɛ no, nim ahonhom a wɔbeyɛ, ɛne deɛ wɔnyɛ. Wo na wowɔ ho no. Saa bonsam no yɛ nyansafoɔ ara sɛ ɔbedadaa wɔn a wayi wɔn no, sɛ ɛbetumi a.

641 Enti saa ahonhom yinom, saa abɔfoɔ yi a wɔkaa asem no, na wɔwɔ afiase; *abɔfoɔ*, sɛ mɔbehɛ no nso wɔ ha a, ɛyɛ adeketewa “a” a ɛkyerɛ “onipa”; abɔfoɔ, asomafɔɔ wɔ asase so ha. Wɔyɛɛ bɔne, na kwan baako a na wɔbetumi aye bɔne yɛ annyeanie! Na kwan no . . . Na wɔwɔ wɔn ara wɔn som, na wɔannyɛ Noa nkransɛm no anni. Wɔannyɛ Henok nkransɛm no anni. Na wɔpoo wɔn Nkransɛm no, “na wɔbuu wɔn fɔ,” Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ wɔyɛɛɛ.

642 Henok hyɛɛ nkɔm kyɛrɛɛ wɔn, ɔkaa sɛ, “Awurade No reba ɔne N’ahotefɔɔ mpem du.”

643 Na wɔhyɛɛ nkɔm. Na Noa sii adaka, ɛna wɔkaa sɛ, “Ɔyɛ kronkron-amunimuni! Ɔyɛ nyetrasoɔ! Biribiara nni ho sɛ osuo reto.” Na mfirmhyia ɔha ɛne aduonu twaamu, na ɔwɔ nyamesom a na nkwayɛɛ wɔ mu, na wɔbɔɔ dwanekwan bi too ho, nanso na wɔn tebea no sɔ wɔn ani.

644 Saa kwan no ara so na ɛtee ɛnne, sɛ nnipa ani sɔ wɔn tebea a wɔwɔ mu. Nanso dwanekwan bi wɔ ho, na saa kwan no nam

Yesu Kristo so. Amen. Wo na wowo ho no: abusua korɔ no ara, ahonhom korɔ no ara.

645 Na woye nyamesomfoɔ paa, nyamesomfoɔ paa, nanso apam ntam no paa won ho.

646 Saa ara na etee enne. Nnipa ko asɔre, na woko dom asɔre akeseɛ, na wobɔ mmɔden se nnipa dodoɔ no begye won ato mu kuro no mu. Se wape se wokoka asafo bi ho a, wanya dee eye kesee paa wo kuro no mu, dee eye paa wo kuro no mu na wɔbu-wɔn-paa. Senea wɔafiri ɔfre no ho ko akwirikyiri! Senea wɔafiri Ho ko akwirikyiri!

647 Kwan baako pe a wode behunu Yesu Kristo eye se wo nam honhom adiyie so, ennam anyamesem ho nimdee so ene senea wobesua Twere Kronkron no. Se wo ye Christian Science, Metodis, Yehowa Adanseni, anaase dee wo ye biara; emfa ho ne dee wo ye, womfa Asem no so nhu No da, eye Onyankorɔn Honhom na ɔyi No adi kyere woɔ. Eye honhom mu adiyie!

648 Bere a Adam, ewo Eden turo no mu no, ene Hawa, bere a wɔpamoo saa mmɔfra no, eha na Kain de nyamesem ho nimdee papa baaɛ. Okaa se, “Ese se Onyankorɔn hunu se yereye yei firi papa paa—papa paa m’akoma mu. Mesi afɔrebukyia a eye fe, mede nhwiren begu so, mede nnuaba begu so, mema no aye fɛfɛfe. Nokore ni metumi de yei apata Nyankorɔn amma No ahunu se m’adi nokore wo m’akoma mu.” Na ɔye nokore sedee Asem no kyere; Onyankorɔn na ɔhwehwe ɔsom, ɔwuraa ɔsom mu. ɔsii beaɛ fɛfe bi a na ɔsom wo mu, kesee, asɔrefie fɛfe (sedee wɔfre no enne). Na ɔyee no yie, ɔsii no yie ena ɔde afɔrebukyia sii mu; na ɔnye obi a ɔnye Nyankorɔn nni.

649 Nanso Habel, gyinaa Onyankorɔn Asem so . . . Na wontwerɛ Twere Kronkron biara saa bere no, nanso Onyankorɔn *yi kyeree* no se enye aduaba na ede yen pue firii Eden turo no mu, enye apre na Adam ne Hawa diie, nokore ni na eye ɔbaa ne ɔbarima nna mu nnooma na etee won mu ena etetee won ntam. Na ɔnim se wɔbeyɛ nnipa a wɔwuo, na enam Adam mogya so, na enam aboa no mogya so na afiri yei ase, Habel, nam ɔsoro adiyie so, kɔfaa adwammaa na ɔde boɔ afɔdee. Na Onyankorɔn kaa se, “Eno ne No!” Nokore.

650 Bere a wɔfirii Ahoakyera Bepɔ no so no, Yesu kaa se, “Nnipa ka se Me onipa Ba no ne hwan?”

651 “Ebinom ka se Woye ‘Mose,’ ena ebinom ka se Woye ‘Elia,’ ena ebinom ka se Woye ‘Yeremia,’ ena ebinom ka se Woye ‘saa Odiyifoɔ no.’”

652 Okaa se, “Na mo nso moka se Me ne hwan?”

653 Petro kaa se, “Wo ne Kristo no, Onyankorɔn Teasefoɔ no Ba.”

654 Okaa se, “Nhyira ne wo, Simon yona-Ba, efiri se enye honam ene mogya na eyii yei kyeree woɔ.” (Monhwe!) “Ennam atwerɛdee no so bio, ennam sukuu so bio; woansua no wo asɔfoɔ

ntetebea da, Ɛna obi anka ankyere wo. Ɛnye honam Ɛne mogya na Ɛyii yei kyere wo, mmom M'Agya a Ɔwo Soro no na Ɔyi kyere wo. Na saa Ɔbotan yi so na Mede M'Asafo besie, na asamando apono remmu mfa So." Wo na wowo ho no. Onyankopon teasefo no Asafo no na Ɛwo ho no. Ɛno ne no. Wo saa asafo no so. . . Wo saa *adiyie* no so, woƆe saa Asafo no siie. Ɛye Ɔsoro adiyie a Onyankopon ayi no adie, se Yesu Kristo ne Onyankopon Ba no, na wagyɛ No ato mu se wo ankasa Agyenkwa, watwa mu afiri owuo mu ko Nkwa mu.

655 Na Honhom Kronkron no retu anammɔn Ɛna Ɔreyɛ adwuma wo saa Nipadua no akwaa nyinaa mu. Asafo no na Ɛwo ho no! Ɛmfa ho se ahia no, na Ɛwo adwuma, na mogyinadua bi ase baabi, anaase baabiara a Ɛwo, se Ɛwo obi fie wo kokoam nhyiamu bi, Ɛmfa ho ne baabi a Ɛbesie. AhoƆƐ Ɛne nnoƆma mma Onyankopon anigyee. Ɛye akomam nokoredie a Ɛnam adiyie so se Yesu Kristo woƆe no ama se Onyankopon Ba no, yen ankasa Agyenkwa. Amen!

656 Me, yen. . . worenɔya yeinom da, woreko mu te saa, yebe?

657 Yeinom ne won a. . . wo ho no a ƆkoƆ ho; abofo no: asomafo no, saa asenkafɔ no, saa animdefɔ no, saa asomafo no a woanye annie bere a Noa kɔkaa asem no kyere won na Ɔka kyere won se, "AƆen, mommra saa adaka yi mu."

658 Wɔkaa se, "Montie amunimuni-kronkron yi. Montie saa nyɛtraso ni no. AƆen, osuo biara nni ho. Hwan na Ɔtee pen fa biribi saa ho? AƆen, me, yenni asore ahodoƆ anaa? Yɛnye nyamesomfoƆ anaa?" AƆen, na woƳe nyamesomfoƆ!

659 Yesu kaa se Ɛbeyɛ awoƆ ntoatoasoƆ a abesene korɔ no ara na, Ɛbeyɛ saa awoƆ ntoatoasoƆ no besane aba bio ansana Ne Mmae no aba, "Sedeɛ Ɛyee wo Noa nna no mu no, saa ara na Ɛbeyɛ wo onipa Ba no mmae no mu. Ɛfiri se woƆidiie, wonomee, wɔwaree yerenom, wɔmaa awadeɛ." Na wɔwo Reno, Nevada saa bere no, baabi. Na wɔwo nkwaseasem nyinaa bi a wɔwo no Ɛnne yi; kaa agokansie, Ɛne anigyedeɛ, Ɛne nsenkwa, feƆdie Ɛne deɛ Ɛkeka ho; wɔkekare won anim kyere onyamesom pa, nanso wɔpa emu Nokore paa no: apam no, adom Nkransɛm no. Onyankopon a Ɔrebo Ne kwan, na Ɔrema nnipa no Na—N'apam, senea wɔbetumi adwane; Na nkwagyee wo mu, na nkwagyee ye bea a woƆwane ko.

660 "Ɛdeɛn na yeƆhia nkwagyee de ye?" Ɛnne nnipa ka se, "Yente dodoƆ amammuo papa ase anaa? Ɛdeɛn na yeƆhia?"

661 Memfa ho ne senea dodoƆ amammuo aban a yeƆe mu, ye hia Yesu Kristo Mogya no. Ɛye! YeƆhia Kristo. Mani so dodoƆ amammuo aban; Ɛno ne Ɔkra no, nkwagyee nni hwee ye. Nokore paa! Saa amammuo aban no betwam, na Ɔman biara betwam. Na magyina ho. . . baabi a farao ahodoƆ no gyinaaƐƐ, na Ɛse se wotu fam ko anammɔn aduonu na wɔbehunu won ahennwa baabi a wɔtenaaƐƐ. Farao ahodoƆ no nyinaa Ɛne won asase yi

so ahennie ahodoṣ no, ene nnoṣma a ehinhim no nyinaa beḍi hwammṣ na atwam, mmom Yehowa beḍi hene daa, efiri se Ono ne Onyankopṣn a ṣnwuo. Ɖbotantim Kristo Yesu no so na yeḡyina, na asase foforo a aka no nyinaa ye anwea a emem.

⁶⁶² Memfa ho se eye . . . ahennie beba na wadi hwammṣ, nanso oh, biribiara nni ho . . . Memfa ho se ebia eye . . . biribiara; biribiara nni ho seesei, biribiara nni daakye, biribiara (ekṣm anaase mmusuo anaase biribiara) ebetumi atete yen afiri saa Onyankopṣn ḍṣ a ewṣ Kristo mu no ho. Se Onyankopṣn Honhom wo onipa bi a, ṣnye abṣdee wṣ bere mu bio, mmom ṣye abṣdee wṣ Oniawieṣ mu. Amen. Watwa mu afiri owuo mu kṣ Nkwa mu. Watwam afiri . . . Watwam afa bere tebea mu, awura Oniawieṣ mu. Ɖrensee da! Na Onyankopṣn kaa ntam se Ɖbenyane no wo nna a eḍi akyire no.

⁶⁶³ Enti wṣbetumi anya mo asafo akeseṣ no nyinaa, ene mo mmere nyinaa, ene dee mo pe nyinaa, na moyi mo aseresem na modi mo Bunco agoro, ene anwummere adidie nkwan ene biribiara a mope; na monya ṣsenkafoṣ nimdefoṣ bi gyina ho. Ebia ebetumi aye adwuma yie akylene saa mmarimaa dada nketewa no a eye den se wṣbehunu wṣn ABD. Nanso mereka nokore akyerṣ mo, mepṣ se anka menya abarimaa bi a ṣnnim ne ABD aka nyamesem akyerṣ me (a ṣnim Kristo) akylene nyamesem ho animdefoṣ nyinaa ene mo nwomasua a yebetumi asusuo nyinaa. Nokore paa!

⁶⁶⁴ Ewṣ Kentucky ha, enkyeree koraa, abarimaa kumaa bi a na eye den se ebekenkan ṣno ara ne din, okaa se Awurade afre no se ṣnka nyamesem na arehwehwe se ebena sukuudan. Aḍen, wṣn a wḍi tumi no amfa amma no. Ɖsenkani kesee bi baa ho a ṣwo abodin ka ne din ho te see, ḍakota abodin kesee wṣ nyamesom mu adesua mu, aḍen, wḍe sukuu no maa no. Nokore. Ɖyeṣ nnawṣtwe mmienu ṣhyewṣṣ, wanya okra baako. Na ne papa sane kṣṣ ho, okaa se, “Afei momfa mma no, metua etoṣ, mewṣ akwanya se m’abarimaa no nya. Na ese se m’abarimaa no nso nya.”

⁶⁶⁵ Enti ṣsane kṣbisaae, na ebisaa wṣn, wṣkaa se, “Eye, yeḍe bema no beye anadwo mmienu.” Na wṣkṣṣ so na wḍe maa no anadwo mmienu.

⁶⁶⁶ Na saa anadwo no saa abarimaa kumaa no kṣṣ soro ho na ṣntumi nkenkan Twere Kronkron no mpo, ṣmaa obi kenkanee n’asuasem no. Nanso bere a okṣṣ apa no so no, na Honhom Kronkron asra no ngo. Na bere a okaa asem no, ebeye aduonu na ebaa afṣrebukyia no anim; na dee waye-ne ho ṣsenkani no suui kṣduruu Kalvari, wṣ afṣrebukyia no anim.

⁶⁶⁷ Nokore, onuabarima, enye—enye dee wo nim, eye Dee wo nim no. Eno ne adwene no, eno ne dee ehia, ehia se wo nim Kristo. Se wo nim No a, eye Nkwa; se wo po No a, eye owuo.

668 Ntɛmso yerekɔ nsemmisa foforɔ so, nsemmisa a afei ɛreko Georgia:

67. Edeɛn na aboɔ no a ɛwɔ . . . gyina hɔ ma wɔ Adiyisɛm 21:19 ɛne 20?

669 Sɛ moƆɛ sɛ mo fa berɛ a mo de bebue mo Twɛrɛ Kronkron no mu a, a yenni berɛ dodo seesei no, nanso mɛbɔ mmɔden sɛ mɛma mmuaɛɛ ntɛmso. Adiyisɛm aduonu- . . . Me gyedi sɛ ɛyɛ 21:19 ɛne 20. Aane.

670 Ne nyinaa yɛ, emu hɔ no mobɛhunu sɛ na ɔrekasa fa aboɔ no a na ɛwɔ ɛdan no mu no ho. Na aboɔ no yɛ fapem. Sɛ mobɛhyɛ no nso a . . . Me gyedi sɛ mo wɔ no wɔ hɔ, Onuabarima Neville. Ɛna ɔboɔ biara yɛ fapem. Ɛnyɛ ɔboɔ baako na ɛyɛ fapem, ɛna afoforɔ no . . . Mmom ɔboɔ biara yɛ fapem. Ɖboɔ biara kɔso ara yɛ fapem. Na aboɔ dummienu na ɛwɔ hɔ. Na sɛ mo hyɛɛ no nso a saa aboɔ dummienu no, ma obiara . . . Ɛdikan yɛde ahwehwɛboɔ refiri aseɛ, ɛne bogyanamboɔ, ɛne deɛ ɛkeke ho te saa, ɛgyina hɔ ma ɔboɔ biara.

671 Wɔ Twɛrɛ Kronkron no mu hɔ no mobɛhunu sɛ na wɔfrɛ no aboɔ bi. Wɔn mu bi yɛ sononko kakra, montee ho asem da. Sɛ mohwɛ nsem asekyere nwoma no mu a mohunu sɛ ɔboɔ korɔ no ara, edin na ɛyɛ sononko; asesa.

672 Mmom ɛde—ɛde ahwehwɛboɔ na ɛfiri aseɛ. Ahwehwɛboɔ na ɛyɛ ɔboɔ ma—ma Benyamin, anaase, ɔboɔ ma . . . oh, ɔba a ɔdikan, Reuben. Ɖboɔ a ɛdikan no yɛ Reuben, a na ɛyɛ ahwehwɛboɔ. Ɖboɔ a ɛdi akyire no yɛ Benyamin, ɔboɔ a ɛdi akyire wɔ soro.

673 Afei, saa aboɔ dummienu yi a wɔtoɔ fapem no wɔ soɔ no, saa—saa aboɔ dummienu no na ɛbobo Aaron adaaboɔ no mu. Na wɔn—wɔgyina hɔ ma, na ɛno ne ɔsofo panin de ma saa—abusuakuo no. Wɔn mu biara abusuaboɔ wɔ mu ha, wɔ adaaboɔ yi—yi mu. Na berɛ a nnipa no hunuu adaaboɔ yi no, wɔhunuu sɛ Aaron na ɔyɛ ɔsofo panin ma saa abusuakuo no nyinaa, berɛ a wɔhunuu abusuaboɔ no wɔ adaaboɔ yi mu no.

674 Afei, berɛ a anɔpa yi yɛnyaa no wɔ Onuabarima Neville nkransɛm no mu no. Na mmɛrɛ pii wɔde Urim Tumim no baɛɛ. Mo hu no wɔ Twɛrɛ Kronkron no mu sɛ kwan a wɔnim sɛ wɔn nkransɛm yɛ Nokorɛ anaase ɛnyɛ. Saa aboɔ no, na wɔkyerɛ deɛ onipa no kaɛɛ, odiyifoɔ no hyɛɛ nkɔm, na saa aboɔ no nyinaa abom ahyɛrɛn. Ɛyɛɛ hann mmoano a ɛfiri hoaboɔ mu, ɛne ahwehwɛboɔ, ɛne ahahamonoboɔ, na saa aboɔ foforɔ no nyinaa ɛhyɛrɛn wɔn hann, ɛyɛɛ nyankontɔn keɛɛ fɛɛfɛ baako ahosuo a ɛkaa ne nyinaa boom.

675 Afei, afei, ɛnnɛ, berɛ a saa asɔfodwuma no yii saa Urim Tumim no firii hɔ no, afei saa Twɛrɛ Kronkron yi ne Onyankopɔn Urim Tumim ɛnnɛ. Na sɛ ɔsenkani ka asem a, ɛnɛ sɛ ɛyɛ baabi ketewa baako wɔ ha, na ɔde n'anidasoɔ nyinaa to ɛno so; ɛsɛ sɛ ɛyɛ Twɛrɛ Kronkron no nyinaa a ɛrehyɛrɛn nkransɛm no a onipa no reka no. Ɛno ne adeɛ no. Ɛnyɛ baabi baako, na ɔka

se, “Eye, Twere Kronkron no ka sei.” Oh, nokore, eka nnooma bebree. Nanso ese se wo ma ne nyinaa bom. Na se Onyankopon Honhom no ba bewura ono—ono Asem no mu a, Ede ne nyinaa bom na ehyeren Hann kesse baako, na saa Hann no ne Yesu Kristo. Amen.

⁶⁷⁶ Afei, saa aboo dummienu no na eye fapem ahodoɔ dummienu a efirii aseɛ firii Reuben soɔ, ene Gad, na etoaso besi Benyamin so; abusuakuo dummienu, aboo dummienu. Na saa aboo no a ewo Asɔrefie no mu no, ewo Osoro Yerusalem no, fapem baako biara wɔde besi agyanom mu baako so.

⁶⁷⁷ Afei monhwe, monhye aboo no nso, afei morebehwe saa agyanom se wɔhyeren koo biribi foforo mu pee, ewo asemmisa foforo mu.

68. Kyere mu—kyere deɛ etso nnan no mu . . . ateasefoɔ nnan a wɔwɔ Adiyisem 5 no.

⁶⁷⁸ Onuabarima Neville, se wanya no yie wo ho a, anaase mo mu bi, ewo Adiyisem 5, yebekenkan yei simma kakra. Eye a—eye mfonini feɛfe wo ha efa ono . . . Eha, me ara manya, Adiyisem ti 5:

Na me hunuu wo ne nsa nifa mu deɛ ete ahennwa no soɔ no—no soɔ ahennwa no nwoma bi a wɔatwere emu ne akyire na—na—na akyire no, wɔde nsoano nson asoso ano.

Na me . . .

⁶⁷⁹ Afei, enye bea ho a. Mepe se meko animu kakra, ateasefoɔ nnan no. Momma yenhwe, nyiyimu 14 no. Ne nyinaa ye, owura. Afei yereko ha, eye nokore. Afei momma yemfiri aseɛ wo soro ha wo—wo nyiyimu 12 no, daabi, me susu se ono . . . “Na ateasefoɔ nnan no kaa se, ‘Amen.’” Daabi, baabi ketewa bi wo akyire ho, Onuabarima Neville. “Hwe, me tee enne no . . .”

⁶⁸⁰ Momma yenhwe, simma kakra, na merekenkan bere kakra a abesene korɔ no. Oh, eha na yewo, momma yemfiri aseɛ wo nyiyimu 6 no. Nyiyimu 5 no:

Na mpanimfoɔ no mu baako ka kyere me se, Nsu: hwɛ, Yuda abusuakuo mu Gyata no, Dawid nhini no, adi nkonim se abebue nwoma no mu, na watete ne . . . nsoano no.

Na mehweɛɛ, na . . . ahennwa no ne . . . ateesefoɔ nnan, ne, mpanimfoɔ no ntam no, adwammaa bi gyina ho a ete sedee, wɔaku no, wɔwɔ mmen nson ne ani nson, a eye Ahonhom nson . . . a wɔasoma won . . . ko asase so.

⁶⁸¹ Mepe se mo so saa asemmisa no mu, na se manhunu no wo ha simma ntam a, Mepe se mosane de ba bio, mepe se meye ho biribi, “Adwammaa no wo ani nson a eye Ahonhom nson.” Oh, eye adeɛ a eye fe paa. (Eye, yere se yɛnya saa onuabarima yi asemmisa no seesei.) Ne nyinaa ye, momma mo were mfiri eno seesei.

Na ōba begyee nwoma no firii dee ɔte ahennwa no soo no nifa mu.

Na ogyee nwoma no no, ateasefoj nnan no ene mpanimfoj aduonu nnan no hwehwee ase adwammaa no anim, . . . wɔn nyinaa kurakura nsankuo, . . .

682 Afei, eno ne—ateasefoj nnan no—nnan no wɔ ha, se mobehye no nso a. Afei momma yenko y’anim na yenkenkan nko animu kakra:

. . . sika mfamfaa, . . . a ohwam aye no mama, . . . ene ahotefoj mpaebɔ.

Na wɔtoɔ dwom foforo se, . . . Wofata . . . (na wɔkoɔ so na woyee wɔn . . . wɔn som nyinaa maa Awurade)

683 Afei, saa ateasefoj nnan a wɔwɔ Adiyisem mu yi, se mohyee wɔn nso a, baabiara . . . (Mo Twere Kronkron akenkanfo, ene onipa biara obetie saa nsem a wakyere agu tape yi soɔ yi). Saa ateasefoj nnan yi, na wɔwɔ animu nnan: ōbaako wɔ animu te se onipa, ɔfoforɔ baako wɔ animu te se afunumu, na ɔfoforɔ no anim te se ɔkɔdee, ena ɔfoforɔ no anim te se gyata. Na wɔn anko akyire da, na wɔntumi nko akyire.

684 Dodoɔ sen na wɔkae Adiyisem nwoma dada nno bere a wɔkyerekyerese mfirinhyia pii a abesene korɔ no, bere a me faa beye mfirinhyia mmieniu wɔ ha wɔ Adiyisem Nwoma no mu? Adada-foj no pii no kae.

685 Monhwe, na wɔrentumi nko akyire, efiri se kwan biara a wɔko no na wɔreko animu. Se wɔfa kwan yei so a, na wɔreko te se onipa; se wɔfa kwan yei so a, na wɔreko te se gyata; wɔfa kwan yei so a, na wɔreko te se ɔkɔdee; se wɔfa kwan yei so a, na wɔreko te se afunumu. Hwe, na wɔrentumi nko akyire, na wɔreko animu abere nyinaa.

686 Afei saa ateasefoj nnan no. Afei se yebɛnya yei ntem no, efiri se meppe se yekyere yei ho. Nanso ateasefoj nnan no . . . Aboa no, wɔ Twere Kronkron mu no, gyinahɔ ma “tumi.” Na monhye no nso saa ateasefoj yi na wɔnni ɔtadee mu anaase epo mu baabi na wɔreba, mmom na wɔwɔ Onyankopɔn Ahennwa no ho, ena wɔresɔre Onyankopɔn. Saa ateasefoj nnan no kyere tumi nnan a efiri asase mu, na saa tumi nnan no na eye Asempa nnan no: Mateo, Marko, Luka, ena Yohane; baako ntia ɔfoforɔ baako.

687 Na wɔn mu baako, ɔno . . . Sedee Asempa no ko te se gyata, ɔye den, ɔwɔ akokoɔduru; Asempa no ye nnam te se gyata, na ɔye ɔhene te se gyata. Se ɔde onipa anim ko a, eye anitee ene nyansa te se onipa. Se ɔde ɔkɔdee anim ko a, ɔwɔ ntaban a eye hare ma ɔsoro ko. Ono . . . Mohu dee merekyere no? Se ɔko te se afunumu a, ɔye nantwie adwuma a ɔtumi twe, afunumu adwuma a ɔtwe Asempa adesɔ no—no—no. Na ateasefoj nnan no ye tumi, a na eye: Mateo, Marko, Luka, ena Yohane; Asempa nnan no a ewoso wɔ Onyankopɔn Anima mu. Eno ye . . .

688 Se mo hyee no nso a, na wɔwɔ ani wɔ animu ena akyire. Wɔn—wɔn. . . Baabiara wɔkɔ no, ehyeren. Wɔhunu baabiara a wɔrekɔ. Na eno ne Asempa no tumi bere a erekɔ, etumi. . . Ɔwɔ onipa nyansa; ɔwɔ ɔkɔdeɛ ahoɔhare; ɔwɔ ɔno—ɔno—ɔno—ɔno tumi, tumi a etwe, adesɔɔ-soafoɔ te se afunumu; ɔwɔ ɔno—ɔno anieden ene akokoɔduru te se gyata. Monhwɛ, eye Asempa nnan no, a eye Adiyisem no tumi, ti 4 no.

Ne nyinaa ye, afei deɛ edisoɔ no:

69. Hwanom ne mpanimfoɔ aduonu nnan no? Ne nyinaa ye, me gyedi se eno beye ɔno—ɔno. . . **Hwanom ne mpanimfoɔ aduonu-nnan no?**

689 Afei eno ye sima, yebetumi aduru hɔ. Mpanimfoɔ aduonu-nnan no na wɔtete Ahennwa no anim. Eno wɔ ɔno. . . Me gyedi se ewɔ nyiyimu 4, eye baabi a wɔhu no. “Na ɔfoforɔ puee hɔ. . .” Eɛe se me. . . Momma yenhwe, me wɔ. . . 4:10.

690 Ne nyinaa ye, Adiyisem no, ti 4 no, ene nyiyimu 10 no. Eye nokore. Yebɛduru hɔ.

Na mpanimfoɔ aduonu nnan no hwehwe ase deɛ ɔte ahennwa no soɔ no anim, na wɔkotoo deɛ ɔte ase daa daa no, na wɔyiyii wɔn abotire no gu ahennwa no anim ka se,

Wofata, O Awurade, se wogyɛ animuonyam ne anidie ne tumi: efiri se wo na wobɔɔ nnoɔma nyinaa, na wo pɛ nti na wɔwɔ hɔ na wobɔɛɛ.

691 Afei mpanimfoɔ aduonu nnan no. Ɔpanin ye ɔhwɛfoɔ. Afei monhye no nso, na wɔye agyanom dummienu ena asomafoɔ dummienu. Na wɔtete hɔ, dummienu wɔ fa baako ena dummienu wɔ ɔfoforɔ. Wɔn ne mpanimfoɔ aduonu nnan no, a na wɔye agyanom dummienu no wɔ fa baako, Apam Dada no; asomafoɔ dummienu no a wɔwɔ efa foforo no, wɔ Apam Foforo no mu no. Ana Yesu anka se, “Mobetena ahennwa dummienu so, na mo abu Israel mmusuakuo dummienu no aten?”

692 Afei, fapem no. Monhwɛ, dua bi mpo wɔ emu hɔ. Na dua no a ewɔ afanu no so aduaba ahodoɔ dummienu. Na wɔso wɔn aba preko bosome, a eye abosome dummienu wɔ afe no mu. Wɔma aduaba ahodoɔ dummienu afe biara sedee esene korɔ. *Dummienu*, wɔ ɔno “ɔsoreɛ” nkenkanee, wɔhu. Na aduonu ene nnan na ewɔ hɔ, ebeye aduonu-nnan, asuafoɔ dummienu ene agyanom dummienu. Wɔtete Ahennwa no ho.

693 Ne nyinaa ye, afei nyiyimu 4 no, anaase, asemmisa a etsoo nnan no:

70. Asaawa kɔkɔɔ no a ewɔ Gyenesi 38 no gyina hɔ ma deen?

694 Asaawa kɔkɔɔ no, se mobehye no nso a, na eye Yuda. Na ɔwɔ mmammarima, na ne mmammarima no mu baako waree Kanaani baa bi. Na Kaanani baa yi nni mma, na ne ba barima no wui. Afei, na mmara no ye se. . . ɔbabarima a ɔtsoɔ no na eɛe

ofa onuabarima no yere no, na owo mma ma dee wawuo no. Na onipa a otosoo no ne won annyɛ nkabom na wanyɛ dee ese se ɔye, na Awurade kumm no. Afei na owo abranteɛ baako; enti Yuda kaa se, “Twɛn kɔsi se saa obabarima yi . . . benyini aduru bere a wobetumi aware no.”

⁶⁹⁵ Na bere a ɔnyini duruu bere a ese se ɔware ne nuabarima no yere no, ɛye, na ese ɔware obaa no afei, na owo mma ma ne nnuanom a wɔa . . . wɔadi n’anim kan awuo no. Yuda amfa obabarima no amma obaa no (Kanaanni baa no), abarimaa no, na omaa no kɔɔe. Enti obaa no hunuu se ɔreyɛ mfomsoo, enti ɔpue na ɔde nkatanimu kataa n’anim, na ɔkotenaa baabi a obaadwamamfoo betena.

⁶⁹⁶ Yuda baaɛ na obɛfaa obaa no waree no, na obaa no ye dwamamfoo, na ɔne no tenaaɛ. Na ɔkaa se, obaa no kaa se, “Ɛye, edeen na wo bɛma me?” Na ɔno . . . obaa no kaa se . . .

⁶⁹⁷ Ɔkaa se, “Me ma wo—ɔpapo.” Ɔkaa se, “Ɛye, ma me nsɛkyerennee se wo bɛye.” Enti obaa no faa ne poma ene ne nsɔanokaa ene dee ekaho, na ɔde sieeɛ.

⁶⁹⁸ Na bere a wɔde ɔpapo no baaɛ no, wɔanhunu obaadwamamfoo no, ɛfiri se na ɔnye obaadwamamfoo.

⁶⁹⁹ Akyire yi no, ɔyii ne ho kyereɛ se ɔye maame. Na bere a ɔyii ne ho kyereɛ se ɔrebeye maame no, wɔbɛka kyereɛ Yuda, “Wo-ase-baa no aye obaadwamamfoo.” Ɔkaa se, “Ɛfiri se ɔno—ɔno anyinsene, na wo mma mmarmmaa no awu.”

⁷⁰⁰ Ɔkaa se, “Ɛye, wɔbɛfre no, na wɔahye no.”

⁷⁰¹ Na obaa no soma kɔka kyereɛ Yuda se, na ɔkaa se, “Obarima a ɔyɛ yei no, saa poma yi ene nsɔanokaa yi ye ne dea.” Ne nyinaa ye, na eno ye na-se-barima.

⁷⁰² Na ɔkaa se, “Obaa no tene sene sɛdee me tee paa.”

⁷⁰³ Afei, bere a obaa no hunuu se ɔrewo ne mma no, na wɔye ntafoo. Na bere a ntafoo no . . . Abɔfra a ɔdikan a wɔbewo no no, Yudafoo amammere dada no, abɔfra a ɔdikan no na mpaninie wɔ no, abɔfra a ɔdikan a ɔbɛpue. Na ɔno, monkae, na ɔye ne ba a ɔdikan. Na mmarmmaa a aka no mu biara nni ho a ɔne obaa no wɔ mma. Na ɔnni abɔfra kɔsi saa bere yi.

⁷⁰⁴ Na bere a n’abɔfra a ɔdikan no pueeɛ no, na ɛye nsa kekɛ. Na ɔwogyefoo no de asaawa kɔkɔ kyekyeree ho, ɛfiri se asaawa kɔkɔ kasa fa ɔgyee ho se Maria babarima a ɔdikan no bɛye . . . ɔbenya ɔgyee asaawa kɔkɔ no.

⁷⁰⁵ Na bere a ɔtwee ne nsa kɔɔ akyire no, ɔfoforo no diikan baaɛ. Na bere a obaaɛ no, ɔkaa se, “Aɔen nti na wo ye yei? Ɔfoforo no na owo mpaninie no.”

⁷⁰⁶ Enti eno ne dee Gyeneɛs 38 kyere, mo hu. Saa abakan no daso ara wɔ ho kɔsi se Awurade Yesu Kristo baaɛ. Se dee ɔdikan no hye ɔgyee mmara no ase.

707 Mo nim se me kaa se . . . afunumu ketewa no, mo nim, m'aka biribi afa ho, a na n'ani ye . . . deɛ ɛka ho biara, n'aso siie, nanso, se wɔwoo no maa mpaninie a, deɛ ɔdibem, adwammaa a ɔwie pe sii n'ananmu wui. ɛno na ɛwɔ ho no.

708 Enti na ɛno ne mpaninie no. Abɔfra a ɔdikan a ɔpue firii maame no mu no, na wɔhunuu saa nsa no (na wɔnim se ɔbetumi asane n'akyi bio). Na bere a ɔpiaa ne nsa de kyerɛɛ se wanya no, na ɔno ne ɔbaako a ɔdikan, ɔwogyefɔɔ no de asaawa kɔkɔɔ kyekyeree ho na ɔtwee ne nsa kɔɔ akyire. Wohu? Nanso, nokore paa, na ɔye deɛ ɔdiikan. Na ɛno ye asaawa kɔkɔɔ no, asaawa kɔkɔɔ no wɔ . . . Twere Kronkron no mu nyinaa, ɛkyere redemption; a erekyere daakye abakan a ɔreba.

709 Pɔnkɔ a wɔwoo no diikan, nantwie a wɔwoo no diikan, deɛ ɔtee biara, biribiara a wɔwo diikan no (deɛ ɛdikan pue no) na ɛhye ɔgyee ase, na ɛse se wɔgye no; na ɛse se wɔgye biribiara! Halleluya! Oh, ɛno ma m'ani gye. Mo ate aseɛ anaa? ɛse se wɔgye deɛ ɔdikan no. Na ɛye mmara. Nhyira nka Awurade Din!

710 Na bere a wɔwoo Yesu Kristo no, ɔgyee wiase nyinaa. Nokore ni, ɔyee saa. Na ɔye ɔgyefɔɔ ma abɔdeɛ biara a wɔbɔɔ no asase so. Na ɔye ɔgyefɔɔ no. Na wɔ . . . ɔgyee nyinaa wɔ Ne mu, na kwan foforɔ biara nni ho a wobɛtumi de nnwuma pa aba, worekɔka asafo bi ho, anaase deɛ ɛtee biara; ɛse se wonam saa asaawa kɔkɔɔ no so na woba, saa ɔgyefɔɔ no, saa busuani Gyefɔɔ no.

Ne nyinaa ye, afei deɛ ɛdisoɔ no ye:

71. Akyedeɛ ahodoɔ no wɔ hen . . . ɛdeɛn ne akyedeɛ ahodoɔ no a ɛbeba ɛfa adansefoɔ mmienu a wɔwɔ Adiyisɛm 11 no wuo no ho?

Oh, Onuabarima Palmer, se wobɛtumi abisa nsemmissa bi a!

711 Afei, ɔgyee no, saa asaawa yi a ɛwɔ ha yi, asaawa kɔkɔɔ yi, yɛhunu se ɛkyere ɔgyee.

712 Afei asemmissa a ɛdisoɔ no ye:

ɛdeɛn ne akyedeɛ ahodoɔ a ɛwɔ Adiyisɛm 11?

713 Bere bi reba . . . Afei ɛha ye mmuaɛɛ de ma asemmissa a memaa no adano anadwo no, a m'adamfo ɔsenkani bi twere faa Yudafoɔ no ho, senea ɛbeɛɛ.

714 Afei saa Yudafoɔ yi anya mfinirnyia mmiensa-ene-a-ɛfa a wɔde hyee wɔn bɔ. Dodoɔ sen na wɔnim saa? Wɔahye mfɛe aduɔson ahodoɔ nson ho bɔ. ɔkaa se, “Mesaia no beba na wobɛtwa no atwene wɔ bere no mfinimfini.” Mfɛe mmiensa-ene-a-ɛfa na Kristo kaa asem no, wɔkumm no wɔ mfɛe mmiensa-ene-a-ɛfa pɛpɛɛɛɛ, mfinirnyia mmiensa ene abosome nsia na ɔkaa asem no.

715 Na afei, amamfoɛɛ akyiwadeɛ no, ɔno—ɔno wɔde Omar nkramodan no besi Asase Kronkron no so; sɛdeɛ Onyankopɔn kaa se, mfinirnyia ɔha aduonu-nnum ansana esiie, ɛbesi ho.

OdiyifoƆ no hunuƐƐ, na ɔhunuuƐ, na ɔkaa sɛ, “Wɔbɛyɛ... AmanamanmufoƆ no bɛfa hɔ kɔsi sɛ AmanamanmufoƆ bɛrɛ no bɛwie duru.”

716 Afei mfɛɛ mmiɛnsa-ɛne-a-ɛfa bɔhyɛ wɔ hɔ. Sɛ mohyɛɛ no nso a, saa Adiyisɛm 11 adansefoƆ no wɔbɛhyɛ nkɔm nna apem, aha mmienu ɛne aduasa nsia; a ɛyɛ mfinrinhyia mmiɛnsa ɛne ɛfa pɛpɛpɛ. Afei...na wɔfira ayitoma. Afei, monhwɛ wɔn somadwuma, dɛɛ wɔyɛ. Afei, wɔkum saa adansefoƆ mmienu yi.

717 Afei, ɔno... Wɔsane ba YudafoƆ no nkyɛn AmanamanmufoƆ Asafo Ohwim no akyi. AmanamanmufoƆ Asafo no kɔ Fie ɛma Ayeforɔhyia Adidie no, na sɛdɛɛ wɔfaa Rebeka kɔɔ Abraham hɔ ɔ’ne Isak na wɔwareɛɛ no. Na Rebeka ɛne Isak nyaa biribiara a na ɛyɛ Abraham dea no, ne nyinaa kɔyɛɛ Isak dea. Nokorɛ paa! Na ɛrentumi mmɛyɛ Isak dea gyɛsɛ Isak ware ansa. Oh Halleluya! Wo na wowɔ hɔ no.

718 Na Kristo abɛyɛ... Onyankopɔn te saa pɛyɛ no mu, nipadua a waware no daapem na ɛwɔ Oniawies mu. Bɛrɛ a Adwammaa no ɛne Ayeforɔ no bɛware wɔ Soro no, ɔbaa no nya ahodɛɛ di so koraa. Nokorɛ paa! Isak ɛne Rebeka nya ahodɛɛ pue di so koraa.

719 Na bɛrɛ a saa dwumadie yi rekɔ so wɔ Soro no, ɛfa Ayeforɔ no ho no, AmanamanmufoƆ Ayeforɔ no a ɔrɛware Ɖhene no (Onyankopɔn Ba), wɔ Animuonyam mu; bɛrɛ a wɔrɛwareɛ no, ɛno yɛ mfɛɛ mmiɛnsa-ɛne-a-ɛfa na ɛkɔsoƆ bɛrɛ a ɔno... Mose ɛne Elia...

720 A, Mose na ɔnni hɔ da...daabi, wɔfaa ne nipadua kɔɔɛ. AbɔfoƆ no faa no, wansɛɛ, wamporɔ. Na ɔyɛ Kristo nsesoƆ a ɛwie pɛ. Ɖwuie ɛna AbɔfoƆ no faa no kɔɔɛɛ, na mpo bonsam nnim baabi a wɔsɛɛ no, na ɔbɔɔ mmɔden sɛ ɔne Mikael Ɖbɔfopanin no bɛgyɛ akyinnyɛɛ wɔ ne sie ho. Ɖno ne dɛɛ Twɛrɛ Kronkron no kaaɛ. Onyankopɔn faa no wɔ Ohwim no mu.

721 Na Elia, bɛrɛ a na ɔnam hɔ no, Onyankopɔn diyifoƆ no, ɔnante kɔɔ Yordan no ho, ɔyii ne ngusoƆ ɛna ɔde bɔɔ nsuo no mu, na ɛmu paaɛ kɔɔ nifa ɛne benkum. Ɖnante kɔɔ bɛpɔ no so. Elisa kaa sɛ... Ɖkaa sɛ, “Ɖdɛɛn na wodi m’akyi repɛ?”

722 Ɖkaa sɛ, “Mɛpɛ wo Honhom abupɛn mmienu.”

723 Ɖkaa sɛ, “Wabisa biribi a ɛyɛ den, nanso sɛ wohu me bɛrɛ a merekɔ a.” Ɖde n’ani sii ne so.

724 Na ɛyɛ kakra no, ogya teaseɛnam firi Soro baɛɛ ɛne ogya AbɔfoƆ, ogya apɔnkɔ, na Elia tenaa mu na ɔkɔɔ Animuonyam mu. Wanka owuo anhwe, wɔfaa no, ɛsɛ sɛ ɔwuo!

725 Na sɛ mobɛhwɛ saa adiyifoƆ mmienu a wɔwɔ Adiyisɛm 11 yi a, wɔyɛ adekorɔ no ara a Mose ɛne Elia yɛɛɛɛ no bi. Woka sɛ, “Onuabarima Branham, worekyerɛ me sɛ Elia ɛne Mose daso ara te ase anaa?” Nokorɛ paa!

726 Adɛn, ansana Bɛpɔ so Nsakyeraɛɛ no bɛsi no... Wɔ Bɛpɔ so Nsakyeraɛɛ no, ansana Yesu kɔɔ Kalvari no, ɛhɔ na Mose ɛne

Elia gyinaa hɔ rekasa kyere No. Nokoreni, wɔyɛɛ, wɔnnwui. Na wɔnwuu da; wɔyɛ nnipa a wɔwuo, ɛsɛ sɛ wɔwuo. Enti wɔwɔ animuonyam tebea bi mu retwen saa bere no.

⁷²⁷ Na afei sɛ wɔsane ba a na wɔbɛka asem no mfɛɛ mmiensa-ene-a-efa pɛpɛɛpɛ a ɛwɔ Honhom Kronkron Asubɔ ngosra ase a, bere a wayi nhyira no afiri Amanamanmufoɔ no mu a (na wafa Asafo no kɔ soro); na wɔbɛto ahyɛ anisoɔ asafo, nwunwunu no so sɛ akraman, ɛnam kɔmmunis ene Roma kuo no, na sɛ wɔtohyɛ wɔn so na wɔkum wɔn a. Wɔn—wɔkum wɔn afei; saa adiyifoɔ yi bɛka asem no mfɛɛ mmiensa-ene-a-efa, na Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ wɔkum wɔn wɔ kɛsɛɛ no mu. . . wɔ abɔtene no so, wɔfrɛɛ no honhom mu, Sodom ene Misraim, baabi a wɔbɔɔ yɛn Awurade asennua mu. Eno bɛyɛ Yerusalem; hwɛ, ɛwɔ Yerusalem, honhom mu sɛdɛɛ wɔfrɛ no no.

⁷²⁸ Na wɔdaa abɔntene so nna mmiensa adekyɛɛ ene adesaeɛ. Na afei nna mmiensa-ene-a-efa awiɛɛ no, nkwa honhom ba wɔn mu na wɔsɔrɛ. ɛsɛ sɛ wɔwuo te sɛ afoforoɔ wɔwuo no, ɛsɛ sɛ wɔyɛ saa. Na bere a wɔkumm saa asenkafɔɔ mmienu yi. . .

⁷²⁹ Wɔkasa tiaa bɔne, na wɔde ogya firi soro baaɛ. Hwan na ɔyɛɛ saa? Wohunu? Wɔde ɔhaw firi soro baaɛ, na wɔbɔ asase ɔhare so sɛdɛɛ. . . ene bere biara a wɔpɛ. Na wɔde ogya firi soro baaɛ. Na wɔmaa ɔsoro gyaeɛ osuo tɔ, mmerɛ tenten a na wɔpɛ sɛ wɔyɛ. Hwan ne no? ɛyɛ Mose ene Elia pɛpɛɛpɛ. Na adansefoɔ mmienu no na wɔwɔ hɔ no.

⁷³⁰ Na bere a wɔbɛha asafo no, anaase ewiase no, wɔnam wɔn asenka so no; na wɔresane agye Yudafoɔ no, na wɔde wɔn resane aba adwensakyera mu, wɔresane de wɔn aba abɛgye adi. . . Bere a wɔhunu Yesu sɛ ɔrebɛfa Ayeforoɔ no, wɔbɛka sɛ, “Monhwɛ, yei yɛ yɛn Nyankopɔn No a yetweneɛ no no. ɔno ne No!” Nanso ɔremmɛfa wɔn; ɔrebɛfa N’Ayeforoɔ. Na N’Ayeforoɔ. . .

⁷³¹ Bere a Yosef kɔɔ Misraim no, wamfa ne nuanom anka ne ho, nanso ɔnyaa n’ayeforoɔ wɔ hɔ. Nokore paa! Nanso bere a ɔdaa ne ho adi kyereɛ ne nuanom no, na obiara nni hɔ. ɛyɛ nokore pɛpɛɛpɛ. Na sɛ Oda Ne ho adi de kyere saa Yudafoɔ yi a, obiara bɛfiri hɔ gyese Yudafoɔ no. Wɔn na wɔkumm Yosef no, wɔgyina hɔ; na ɔkaa sɛ, “ɛyɛ, me ne Yosef, mo nuabarima no.” Na ɔsui.

⁷³² Na wɔkaa sɛ, “Afei yɛnim sɛ yenni anoyie biara, ɛfiri sɛ yɛkumm no.”

⁷³³ Adekorɔ no ara, saa Yudafoɔ no bɛnya saa amanɛɛ bere kɛsɛɛ no ansana aba seesei, ɔtaa no a ɛbɛpamo wɔn akɔ wɔn man mu no. ɛbɛpamo wɔn te sɛ nnwammaa asane akɔ Bɛpɔ Kamel so nohoa.

⁷³⁴ Bere a Awurade Yesu bɛba abɛfa N’Ayeforoɔ no, na wɔbɛhu No, wɔbɛka sɛ, “ɔno ne Dɛɛ yatwen no no, ɔno na ɔwɔ hɔ no!” ɔbɛpue a ayaresa wɔ Ne ntaban ase. ɛyɛ nokore.

735 Na asafo no, Yudafoɔ nkaɛɛ no, sɛ wɔkum saa adiyifoɔ mmienu yi a, na wɔda abɔntene so a honhom mu wɔfrɛɛ no Sodom ɛne Misraim no a, baabi a wɔbɔɔ yɛn Awurade asennua mu no, wɔbɛmema wɔn ho akyɛdɛɛ (ewiase yɛ).

736 Afei, Onuabarima Palmer, wo nie. Monhwɛ Roma abakɔsɛm no mu na wobɛhunu ɔman baako pɛ a ɛwɔ wiase nyinaa a wɔmemaa akyɛdɛɛ ɛwɔ ɔko akyi, ɛno ne Roma Ahennie no.

737 Ɛno nti na meka sɛ antikristo no bɛpue afiri Roma no. Aboa no bɛpue afiri Roma, ɔrentumi mpue mfiri Moscow. Ɛbɛpue afiri Roma, ɔtweaseɛ kɔkɔɔ no a ɔbɛgyinaa ɔbaa a ɔrebɛwɔɔ no anim na sɛ ɔwo No a wamene ne Ba no. Saa bonsam no, na saa bonsam no wɔ hen? Na ɔne hwan? Caesar Augustus a ɔsoma maa wakunkumm mmɔfra a wɔadi kɔsi mfɛɛ mmienu nyinaa. Ɔtweaseɛ kɔkɔɔ no, ɔtweaseɛ no, *aboa* kyere sɛ “tumi.” Roma tumi no taneɛɛ na ɔbɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛhunu saa Abɔfra Kristo no.

738 Na saa adekorɔ no ara! Bɛrɛ biara a Romanfoɔ no, abosonsom Romafoɔ no na wɔdi nkonim kɛsɛɛ, wɔde aboɔ fitaa ɛne biribiara mema wɔn ho wɔn ho, sɛ akyɛdɛɛ te saa, sɛ nkaɛɛdum ahodoɔ. Enti saa aboɔ no. . . Na ɛyɛ deɛn, na ɛyɛ akyɛdɛɛ nketewa a Roma asafo no de kyekyɛ wɔn ho. Nokorɛ paa! Pɛpɛɛpɛ. Ɛsɛ sɛ ɛyɛ.

739 Magyina hɔ ɛwɔ Vatican City ɛna mede Twɛrɛ Kronkron no akyɛrɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ. Pope no hyɛ ahemmotire mmiensa, *Vicarvs Filii Dei*, saa nnoɔma no nyinaa a na mateɛ ɛne deɛ ekeka ho no, ɛyɛ nokorɛ paa; asɔrɛ kuo a wɔdi ɔman biara a ɛwɔ Ɔsoro aseɛ soɔ, na ɔyɛ. Ɛno na ɛwɔ hɔ no, ɛyɛ saa.

740 Biribiara ntia Katolik nkurɔfoɔ no (daabi, owura), wɔyɛ papa sɛdɛɛ obiara tɛɛ, nanso mfomsoɔ wɔ wɔn nyamesom no mu sɛdɛɛ Twɛrɛ Kronkron yi kyere. Sɛ saa Twɛrɛ Kronkron yi yɛ nokorɛ a, na wɔafom. Wɔka sɛ wɔnyɛ. . . “Ɛmfa ho ne deɛ Twɛrɛ Kronkron no ka, ɛyɛ deɛ asafo no ka.” Yɛgyedi sɛ Twɛrɛ Kronkron no de tumi kɛsɛɛ na ɛkasa! Nokorɛ paa, ɛyɛ Onyankopɔn Asem.

741 Enti mohunu hɔ, saa aboɔ yi a wɔde kɔɔɛ no, ɛwɔ Adiyisɛm ha no, ɛyɛ aboɔ no—no a ɛyɛ akyɛdɛɛ a wɔde memaa wɔn ho no. Ɛno nko ara na ɛkɔ kyere sɛ. . . Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ, Adiyisɛm a ɔwɔ ha no, ɛkaa sɛ, “Deɛ ɔwɔ nyansa mmu aboa no akonta no nto ano. Deɛ ɔwɔ nyansa nyɛ *sɛɛ-ɛne-sɛɛ*. Deɛ ɔwɔ akyɛdɛɛ bi honhom no nyɛ *sɛɛ-ɛne-sɛɛ*.” Mohunu sɛnea asafo no tɔ sini anaa?

742 Abrantɛɛ bi bisaa me anɔpa yi faa honhom akyɛdɛɛ ahodoɔ no ho, ɛfa kasa foforɔ ho. Abrantɛɛ bi, ɔnokwafoɔ paa, me gyedi sɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfoɔ saa nna yi mu bi. Ɛna ɛfa asafo no ho, me kaa sɛ, “Ɛmu bebree na ɛyɛ honam mu. Yɛmpɛ saa, mmom yɛ pɛ ade kann no. Yɛkɔn dɔ sɛ yɛnya.”

743 Worentumi nkyerɛkyere wɔ asafo no mu; adeɛ a ɛdikan a wobɛhunu, wobɛnya, ɔbaako anya kasa foforɔ, ɔbaako anya

nnwomy, afei na ese se wodi apereaperee wo mu. Mmom se Onyankopon nam ne tumi so ma akyedee a, ebada ne ho adi. Eye nokore. Hwe, eno ne Onyankopon akyedee ahodoɔ no, eno ne dee Osoma ba Asafo no mu ma nkonimdie.

⁷⁴⁴ Afei, antikristo no wo biribi te se aane ene daabi, ɔwo kwan a—a—a ɔye biribi see no. Na eno ne Roma ahennie no a wode akyedee ahodoɔ mema won ho no, honam akyedee ahodoɔ. Onyankopon soma honhom mu akyedee ahodoɔ de ma won a wodi nkonim; Romafoɔ de honam akyedee ahodoɔ mema won ho.

⁷⁴⁵ Yegyedi se Honhom Kronkron no ye Honhom, yenam asubɔ a efiri Soro so na yɛnya No.

⁷⁴⁶ Katolik asafo no kyerekyere se, “Eucharist kronkron no a eye Kristo nipadua no; se wo nsa ka saa paanoo yi ene kosher a, eye Honhom Kronkron no, Honhom Kronkron no, eucharist kronkron no.” Wahu?

⁷⁴⁷ Yegyedi se eye paanoo sini bi, yenyenni se eye Kristo nipadua no, (yerebedi no simma kakraa bi mu). Yegyedi se egyina ho ma Kristo nipadua no. Mmom enye . . .

⁷⁴⁸ Eno ne nsonsonoe a ewo Katolik ene Matemehofɔ no nkyerekyere no mu. Wohu? Katolik asafo no ka se, “Nipadua no ye . . . Paanoo no ye nipadua no ankasa. Asafo no wo tumi a wode sakyera yei.” Mo ahunu Katolik ni a ɔretwam wo asɔre, ɔbo ne tiri ase, ɔsi asennua no? Na efiri se saa hann ketewa no rehye wo asafo no ase wo saa asorefie ketewa no ase. Wowo hann kakra bi wo mu ho, na saa kosher paanoo no wo mu. “Na eno ne Kristo nipadua no. Na se wo di eno a, woredi Kristo nipadua ankasa nokore paa wo a adidie a edikan ene wo paemuka ene dee ekaho. Woredi, ankasa, Kristo nipadua no.”

⁷⁴⁹ Yeka se eno *gyina ho ma* Kristo nipadua, hwe, na enye hwee wo wiase se paanoo sini bi. Na emfa ho se enye paanoo mpo a, se na eye biribi foforo a, na egyina ho ma adekorɔ no ara. Eye—eye pɛpɛpɛ. Se woye . . .

⁷⁵⁰ Te se saa nkurofoɔ yi a woka se, “Meremma wɔmmɔ me asu wo ɔtaree mu, mɛpɛ se wɔbo me asu wo asutene no mu.”

⁷⁵¹ Nsonsonoe ben na ewo mu, mmerɛ tenten a wɔabɔ wo asu no? Se ewo ɔtaree bi mu, na . . . Adɛn, Filipino boɔ asu wo ɔtaree bi mu. . . bere a ɔboɔ opiani no asu no. Bere a Filipino boɔ opiani no asu ewo ɔtaree no mu no, Honhom Kronkron no hwim no ara se Ode Filipino kɔɔe, wɔanhu no beye akwansini oha mmienu. Okyeree No wo Honhom no mu, omaa no a—a teaseenam firi Soro pɛe beye akwansini oha mmienu. Amen. Ne nwanwa!

Afei:

Ehɛfa na ahotefoɔ no bewo mfirmhyia-apem-baako ahennie no aki? Na nipadua ben na wɔbenya? Mesane maba eno so bere kakra. [Onuabarima Branham bua asemmisa yi wo nkyekyemu 820, se asemmisa 74—Os.] Wone Yesu betena.

⁷⁵² Ne nyinaa yɛ, ɔno—ɔno asemmissa a ɛtso nson no:

72. Ɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛbu abɔfoɔ atɛn?

⁷⁵³ Yɛbɛhu no wɔ... Ɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛbu abɔfoɔ atɛn? Sɛ yɛyɛ Onyankopɔn mma mmarmma ɛne mmammaa. Abɔfoɔ yɛ nkɔa; yɛyɛ Onyankopɔn mma marima ɛne mmammaa. Na Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ yɛbɛbu abɔfoɔ atɛn. Ɛyɛ nokɔrɛ. Afei, afei sɛ mo...

Asemmissa a ɛtso 8 no:

73. Adɛn ne tiri nwin abɔfoɔ nti wɔ Korintɔfoɔ a Ɛdikan?

⁷⁵⁴ Afei obi mmue Korintɔfoɔ a Ɛdikan, ɔno—ɔno ti 11, na yɛbɛhunu hɔ, sɛ mobɛhunu ɛno—ɔno... Wɔ Korintɔfoɔ a Ɛdikan, ɔno—ɔno 11, yɛhunu sɛ Paulo rekasa. Momma me mmra so simma kakra, na afei yɛbɛkenkan no ntem so na afei yɛbɛ—yɛbɛtwɛrɛ ato hɔ.

⁷⁵⁵ Mewɔ biribi ka fa saa nyiyimu foforo a ɛwɔ ha yi ho, sɛ me wɔ anidasoɔ sɛ Awurade dema yɛn kwan a ɛsɛ sɛ yɛnya so. Sɛ obi hunu a... Me susu sɛ ɛno ne ti 11, aane, ne nyinaa yɛ. Afei montie no yie, yie paa seesei, sedɛɛ mobɛte aseɛ. Afei momfa mo ahonim nyinaa nhyɛ mo atadɛɛ soro kotokuo mu kɔsi sɛ mɛkenkan awie, mohunu, na mo aka biribi afa Ho. Montie no yie paa, yei yɛ SEDEƐ AWURADE SEƐ NIE:

Monhwe me nsua me, sedɛɛ me... hwe Kristo no.
(Paulo kaa sɛ, “Monhwe me nsua me, sedɛɛ mehwe Kristo sua no.”)

Afei meyi mo aye, anuanom, sɛ mo kae me wɔ adɛɛ nyinaa mu, na mo kura ahyɛdɛɛ no mu, sedɛɛ mede me maaɛ... maa mo.

Nanso mɛpɛ sɛ mo hunu, sɛ ɔbarima biara tiri ne Kristo; na ɔbaa tiri ne ɔbarima; na Kristo tiri ne Onyankopɔn.

⁷⁵⁶ Hwɛ sɛnea ɛtɛɛ? Onyankopɔn, Kristo, ɔbarima, ɔbaa. Afei:

ɔbarima biara a ɔrɛbɔ mpae anaase ɔrɛhyɛ nkɔm, na wakata ne tiri so no, nni Kristo ni.

Mmom ɔbaa biara a ɔrɛbɔ mpae anaase ɔrɛhyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no ɔnni ne tiri ni... .

⁷⁵⁷ Afei yɛwɔ simma kakra, na mɛkyɛrɛ mo sɛ ɔbaa tiri nwi yɛ n’akatasoɔ:

... ɛfiri sɛ... mpo ne nyinaa te sɛ wabɔ tikwa. (Ɛno kyɛrɛ sɛ sɛ—sɛ ɔbɛtwa ne tiri nwi a, ɛnneɛ ma no mmɔ tikwa.)

Na sɛ ɔbaa ankata ne tiri so a, ma no mmɔ tikwa: (twitwa kyɛrɛ tikwa, hwe)... nanso sɛ ɛyɛ ɔbaa aniwu sɛ ɔtwitwa ne tiri so anaase ɔyi a, ma no nkata so.

758 Afei yereba asemmisa no a morebisa no wɔ ha no so pɛɛ. Mo ahu? Ne nyinaa ye, afei eye mfomsoɔ de ma a—a awuraa se ɔtwitwa ne tiri nwi, sɛdeɛ Twere Kronkron no teɛ. Afei montie ha pɛɛ na monhwe se Twere Kronkron no mma ɔbarima mmara kwan a se ɔbegyae ne yere se ɔtwitwa ne tiri nwi a, monhwe se yei ye papa anaase mfomsoɔ a.

Se ɔbarima... *Ense se ɔbarima kata ne tiri soɔ* (ene se, ɔregyina ne tiri kusuu), efiri se *ɔye Nyankopɔn suban ne n'animuonyam: nanso ɔbaa deɛ ɔye ɔbarima animuonyam*. (Mo asusu ho saa pen anaa?)

759 Afei mepɛ se me gyina ha, efiri se mepɛ se yei nonom kɔ mo mu yie paa, hwe. Na afei monkae, mahunu mmaa adɔfoɔ mpem du (menim wɔn seesei ara, na dodoɔ na wɔte saa asafo yi mu) a wɔwɔ tiri nwi tiatia, a wɔye Akristofoɔ. Na memfa nto mo so, eye kwan a wakyerekyere mo no a. Mo ahu? Ene no. Mo asenkafoɔ no anka yei ankyere mo da. Nanso se mmaa no mu bi a wɔwɔ asɔrefie ha te saa deɛ a, enneɛ na wɔdi fɔ. Hwe, efiri se nokore ye ka kyere wɔn fa ho.

760 Afei, afei monhwe yei:

...*ɔbarima... Efiri se... (nyiyimu 7)... Efiri se ɔbarima...*

761 Afei, hwan na ɔrekasa wɔ ha? Afei, ɛtɔdabi a awuraa bi beka se, "Oh, na Paulo tane-mmaa."

762 Eye, afei bere a yewɔ eno soɔ no, momma yemmue wɔ ha nko Galatifoɔ 1:8, na yenhwe deɛ Paulo ka fa yei ho, hwe, wɔ Galatifoɔ 1:8. Mobehunu se Paulo kaa wɔ Galatifoɔ 1:8 ha se:

...*se yen, anaase ɔɔfoɔ bi firi soro, beka asempa foforo biara ka deɛ moate dada no ho a, nnomee nka no.*

763 Afei mommɔ me soboɔ, momɔ Ono soboɔ, hwe.

Efiri se ense se ɔbarima kata ne tiri so, mmerɛ dodoɔ a ɔbarima no wɔ *Onyankopɔn animuonyam* mu ene ne suban so: *nanso ɔbaa no wɔ ɔbarima no animuonyam* mu ene ne suban so.

764 Afei monhwe nyiyimu a edisoɔ no:

Efiri se ɔbarima no mfiri ɔbaa mu; na mmom ɔbaa na ɔfiri ɔbarima mu.

Na enye ɔbaa nti na wɔbɔɔ ɔbarima; na mmom ɔbarima nti na wɔbɔɔ ɔbaa.

765 Afei, mede ɔɔ paa ene ɔɔ na merekyere yei, na mewo anidasoɔ se mobete me aseɛ kwan a mereka yei. Nanso Amerika... Se ɔkwantufɔɔ wɔ aman ahodoɔ so, Amerika wɔ nhyehyeeɛ a ewɔ-fam paa, de ma wɔn mmaa wɔ ɔman biara a ewɔ wiase mu. Paris, France betumi awɔ soro-kakra asene sɛdeɛ Amerika ma wɔn mmaa ye. Eye animguase!

766 Mo ahunu se Amerika nyame ye ɔbaa? Metumi de saa Twere Kronkron yi akyere mo. Eyɛ nokore. Mo ahunu se ɛse se ɛba saa kwan no so na Katolik asafo no atumi de wɔn nkyerɛkyere aba a ɛfa ɔbaabunu Maria ho?

767 Afei, se ɛnye ɔbaa nti na wɔbɔɔ ɔbarima, ɛnye . . . Se ɛnye ɔbaa nti na wɔbɔɔ ɔbarima, mmom ɔbarima nti na wɔbɔɔ ɔbaa a, ɛnnee ɛbeyɛ deɛn na moasom ɔbaa? Wohu? Afei, ɛdeɛn na eyɛe saa, ɛfirii aseɛ wɔ Paris na ɛbeduruu Holiwuud. Afei Paris aba Holiwuud abɛfa wɔn yekyerɛfoɔ ene wɔn ntaadehyɛ ene nnoɔma, eyɛ yen Amerika mmaa animguasedeɛ.

768 Eyɛ deɛn? Yen mman no abeyɛ ketewa kɔsi se wagye nnwuma no afiri mmarima no nsam, ɛna wɔde mmaa no a asisi saa beaɛ yi, kɔsi se wɔn mu ɔha mu aduakron, ɛbeyɛ, ayɛ tuutuufɔɔ. Na kasa fa mmarima a wafiri hɔ ho, aane, ɛfiri se wanya mmaa wɔ wɔn adwuma mu. Na waba fam ara se wɔde mmaa ye asomdwoeɛ ahwefoɔ wɔ abɔnten so. Ɛno ye animguasɛɛ de ma ɔman biara! Aane, owura. Ɛdeɛn na mobeyɛ afa ho?

769 “Ɛdeɛn na woyɛ fa ho, Onuabarima Branham?” Ɛse se me de obuɔ ma no, Me ye Amerikani ɔman ba, meye deɛ ɔpanin no ka se menyɛ. Se me . . . Se a—se abusua bi anya ɔbuɔ amma abusua no a (mma anya ɔbuɔ amma awofɔɔ no a), saa abusua no mu tete asiniasini. Se a—se asafo anya ɔbuɔ amma ne hwɛfoɔ a, adɛn saa asafo no aseɛ. Na se ɔman no anya ɔbuɔ amma wɔn asennie kunini no ene n’agyinasie a, saa ɔman no mu tete asiniasini. Eyɛ nokore pɛpɛpɛ. Ɛse se yebu saa nnoɔma no ɛfiri se wɔn ne mpanimfoɔ no, hwe. Nanso ɛnye papa wɔ mfitiasɛɛ no. Nokore paa!

770 Monim se onipa wɔ Twere Kronkron no mu . . . ɛwɔ Gyenesi, ti 1 no, bere a Onyankopɔn bɔɔ ɔbaa ene—ene ɔbarima no, na ɔyɛ ɔbarima no ene ɔbaa, na Onyankopɔn ka kyereɛ Hawa se “wo kunu na ɔbedi wosoɔ, ɔbeyɛ woso sodifoɔ”? Ka saa ɛwɔ Amerika na hwe baabi a wobekɔ! Abarimaa, ɛnye saa, ɔbaa no na ɔdi ɔbarima no so; ɛse se wɔyɛ saa, ɔmanmu no beaɛ ahodoɔ no wayɛ no saa . . .

771 Metumi de mmaa aba, se ɛse se meye a, afiri me dan mu ha, beyɛ ahodoɔ dummienu, mmaa a wɔfata . . . Menka se ɛnse se mmaa nyinaa nye adwuma bere bi; ebia wɔwɔ kunu a ɔyɛ yarefoɔ naase biribi, na ɛse se wɔyɛ adwuma. Nanso se ɛnse se wɔyɛ a, ɛnse se wɔyɛ. Ɛfie ne beaɛ a ɛse se wɔtena, wɔn abankesɛɛ ketewa, ɛhɔ pɛpɛpɛ ne baabi a ɛse se wɔtena.

772 Na yen Amerika mmaa no anya akwanya se wɔkɔwe prako anaase wɔwuɔ. Mpo wɔ mmoa nyinaa mu no ene deɛ ekeka ho, se saa adeɛ no ba a, eyɛ hɔ na ɛgu abusua no nyinaa anim ase.

773 Anomaa ketewa bi wɔ Abibirem, na ɔyɛ anomaa ketewa bi.

774 Afei, se deɛ ɛteɛ no, bere biara ɔbaa no na ne ho nyefe wɔ baanu no mu. Ɔbarima no na ne ho yefe paa bere biara, ɔwansane barima, ɔwansane kɔkɔɔ barima, anomaa barima a ɔwɔ dua

tenten, ɔno—ɔno akokɔnini, na berɛ biara ɔno ne paa . . . Efir sɛ, bedɛɛ no yɛ efie anomaa. Ɖtena buo mu, ɔyɛne ne mma nketewa no. Ɖbaa no sakyera firi akorɔma, ɔwɔ, sakraman, biribiara a aka ho, hwɛ, sɛ ɔbeyɛne ne mma nketewa no.

⁷⁷⁵ Nanso wɔ saa abusua no mu baabi a ɔno . . . anaase ɛwɔ bɔbea mu no saa—saa—saa ɔbaa no, anaase bedɛɛ no, ɔda adi wɔ ahoɔfɛ mu, berɛ biara ɛyɛ animguaseɛ adeɛ. Wɔ Abibirem, wo fa anomaa . . . Anomaa ketewa bi wɔ hɔ, na ɔno nko ara na ɔwɔ asaseɔn no so a me nim, a bedɛɛ no ho yɛfɛ paa sene onini no. Na sɛ ɛyɛ a . . . Saa—saa anomaa no yɛ tuutuuni berɛ biara. Ɖbaa no bɛkyinkiyini na wahwehwe adamfoɔ, na wakɔto nkosua no berɛ a ɔne ɔyɔnkɔɔ no ahyia, na ɔma adamfoɔ no butu nkosua no so berɛ a ɔbaa no kɔ na ɔhwehwe ɔyɔnkɔɔ foforoɔ. Ɛyɛ nokore pɛpɛpɛ. Wohunu? Wohunu deɛ merekyerɛ no?

⁷⁷⁶ Wɔ ɛmu, afei monhwɛ, wɔ Amerika ɛnne, yɛn mmaa no mu. Abrantɛɛ bi firi Kentucky kakyɛrɛɛ me sɛ, nna kakra a abesene koro no, sɛ mmaa aha nnwɔtwe yɛ adwuma wɔ afidie bi ho wɔ Kentucky ha. Na ɔkaa sɛ, “Metumi aka ntam a me nsuro sɛ ɛmu aha nnan yɛ abɔnten so tuutuufɔɔ, na wɔyɛ mmaa awarefɔɔ a wɔwɔ mma.” Abrantɛɛ baako faa ne yere kɔɔ hɔ na ɔmaa no ne ahwehwefɔɔ bi yɛɛ adwuma, na ɔpɛɛ sɛ ɔkum ɔbaa no. Na ɔfoforoɔ baako too ɔbarima bi tuo. Ɛna ɔfoforoɔ retwa na wɔreko. Ɛnse sɛ eno yɛ saa. Ɛno nyɛ papa.

⁷⁷⁷ Momfa ɔbaa no nsane nkɔ gyaade baabi a ɛfata no, afei biribiara bɛyɛ yie. Nanso mode ɔbaa akɔhyɛ ɔman adwuma mu, wawie. Noko— . . . Menka saa . . .

⁷⁷⁸ Amerika mmaa no twe wɔn hwene na wɔka sɛ, “Biribiara nni Ɛno mu.” Na, “Monkyerɛ me.” Nokorɛni, ɛsɛ sɛ mo yɛ, ɛfiri sɛ Twere Kronkron no hyɛɛ bɔ sɛ mo bɛyɛ. Ɛsɛ sɛ mo yɛ.

⁷⁷⁹ Na ɛha berɛ a . . . Na ɛyɛ sɛ, mmɛrɛ tenten a abesene koro no, ɛwɔ Metɔdis asafo mu, sɛ ɔbaa twitwa ne tiri nwi a, na wɔyi no firi asafo no mu. Nokorɛni, wɔyɛɛ saa. Aane, ampa ara. Nasarenɛfɔɔ, Pilgrim Akronkronfɔɔ, Pentekostefɔɔ, na wɔn nyinaa yɛ saa. Ɛdeen na ɛsiɛ?

⁷⁸⁰ Monim deɛ nti? Mowɔ ahufɔɔ gyina asɛnka pono no akyi. Ɛno yɛ nokore pɛpɛpɛ. Obi suro n’aduane krataa ho . . . wɔsuro sɛ mo bɛpamo wɔn, mobɛyi wɔn afiri asafo no mu. Na wɔnni tumi a wɔde bɛgyina, bɛgyina Onyankorɔn asem so sɛ Ɛbɛha wɔn anaase Ɛnyɛ. Saa yɛ nokore paa.

⁷⁸¹ Montie ha, ɔbarima no na ɔyɛ sodifɔɔ. Monsusu sɛ mo na mobɛdi efie no so. Ɛnyɛ mo na moyɛ efie no sodifɔɔ. Moyɛ ampa paa . . . Monyɛ nnɔnkɔ seesei, mmom moyɛ yɔnkɔɔ boafɔɔ. Na Adam . . . Ɖbarima no na ɔdi ne yere soɔ, na ɔwɔ asodie de ma ne yere nko ara. Onyankorɔn ma ɔbarima no yi ano ma ne yere. Afei, monkenkan na monhunu sɛ Onyankorɔn ka saa seesei a.

Ɛnse sɛ ɔbarima kata ne tiri soɔ, ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankorɔn suban ne n’animuonyam: . . .

782 Onyankopɔn nye ɔbaa, Onyankopɔn ye ɔbarima. Monim se wɔye ɔbaabunu Maria ene saa nyinaa, na ɔdi- . . . anaase ɔdima ahodoɔ ene biribiara a ete saa, na wɔbɔ mpaae kyere ɔbaabunu Maria a, monim deɛ ekae me wɔ ho? Diana bosombaa keseɛ no, deɛ Paulo kaa n’anim na odwaneɛɛ no. Eye nokorɛ. ɔkaa se, “Aɔen, Onyankopɔn nye ɔbaa!”

783 ɔbɔɔ bi tɔɔ fam wɔ abɔnten, ɛna wɔkaa se bosombaa no na wato ne mfonini aba fam, ɛno nti na mmaa a wɔwɔ Korinto, na ɛwɔ ɛho, ɔno . . . na wɔsom Diana, na wɔpɛse wɔbɛye asenkafoɔ.

784 Wɔkaa se, “Aɔen, honhom no ka kyereɛ yen se yeɔbetumi aka aseɛ no.”

785 ɔkaa se, “Edeɛn? Mo mu na Onyankopɔn Aseɛ no firi baɛɛ, na ɛfiri mo nko ara mo mu anaa? Se obi susu se ɔye honhom mu ni anaase odiyifoɔ a, ɔnhunu se deɛ meka no ye Awurade ahyɛdeɛ: momma mmaa no nye komm na wɔmmɛre wɔn ho ase wɔ asafo no mu, ɛnye se wɔkyerekyere anaaase wɔdi tumi biara.” ɛno ye pɛpɛɛpɛ! ɛno ne deɛ Twerɛseɛ no kaaɛ. Wahu? Na Onyankopɔn bɛma asenkafoɔ pii ayi ano ama saa ɛwɔ Ateɛmuo Da no.

786 Eye, montie! Moka se, “Eye, meka kyere wo se, wɔkyerekyereɛ me saa.” Monim deɛ eye seesei! Eye nokorɛ. Se wo anaase obi firi aseɛ fa aduro bi, na obi ka kyere wo se eye awuduro a, na wo—na wo kɔso ara fa se etɛɛ biara a, ɛno ye wo ara wo mfomsɔɔ ɛno akyi. Wohu?

787 Afei montie yei:

Efiri se ɔbarima no mfiri ɔbaa no mu; nanso ɔbaa no firi ɔbarima no mu.

ɛno nti na ɛse se ɔbaa no nya ne tiri so tumi abɔfoɔ nti.

788 Mo mu bi rekenkan anaa? Korintofoɔ a ɛdikan, ti 11 no, ene nyiyimu 10 no. Se mohyɛɛ no nso a, “tumi,” (Aɔen?) “ɛfiri abɔfoɔ no mu,” Korintofoɔ a ɛdikan, ɛfiri se abɔfoɔ no ye onipa no, ɔsomafoɔ no. Monhwɛ, eye ade ketewa “a” bio. Baabi a Abɔfoɔ na ɛfa wɔn ho no, eye Soro Abɔfoɔ, eye ade keseɛ “A,” ade keseɛ “A.” Baabi a eye ade ketewa “a,” no eye nnipa abɔfoɔ.

Nanso ɔbarima nni ho . . . anaase ɔbaa, . . . nso ɔbaa nkwati ɔbarima no—ɔbarima no, ɛwɔ Awurade mu.

Na seɔdeɛ ɔbaa firi ɔbarima mu no, se nso ɔbarima nam ɔbaa so ba ne no; . . . na ne nyinaa firi Onyankopɔn mu.

Mo ara mommu atɛn . . . mo mu: ɛnye fe se ɔbaa rebɔ mpaae akyerɛ Nyankopɔn (ɔde tiri nwi tiatia) na ɔnkata sɔɔ? (monwene ho seesei)

789 Afei monhwɛ:

ɔbrasuo no ara nkyere mo, se, se ɔbarima gyina ne tiri nwi kusuu a, . . .

790 Moka se, “Edeen na eno fa ho?” Tiri nwi. Monhunu de Paulo rekasa fa ho no anaa? Tiri nwi, tiri nwi kusuu! Se . . . E se se obaa no gyina ne tiri nwi kusuu. Niyiyimu 14 seesei:

Obrasuo no ara nkyere mo, se, se obarima gyina ne tiri nwi kusuu a, enhye no animuonyam anaa?

791 Mo te ase anaa? Se obarima gyina ne tiri nwi kusuu a enhye no animuonyam, mmom obaa- . . . eno ye obaa gynabea. Onyankopɔn bɔɔ obarima sononko firii obaa ho, bɔbea ene suban mu, ene biribiara mu. Ense se obaa hye atadee . . . Twere Kronkron no kaa se “Se obaa bi hye trɔsa anaase atadee biara a eye obarima dea a, eye akyiwadee ene efi ene atantane wɔ Onyankopɔn anim.” Na Onyankopɔn bɛma no ayi ano. Hwan na mobetie no? Nanso yei ne Twere Kronkron no!

792 Na mo kyinkyini na moka se, “Aden, me susu se eye fe ma . . . monhwe mmaa a wɔhye trɔsa.” Nanso Onyankopɔn bɔɔ wɔn sononko, ɔpe se wɔsiesie wɔn ho sononko.

793 Na Twere Kronkron no kaa se, “Se obaa mpo hye atadee a eye obarima dea a, eye akyiwadee.” Monim de eye *akyiwadee?* Eye “biribi a eye atantane wɔ Onyankopɔn anim.” Na Yehowa Kɛsee no De ɔhwe wo se adee a eye atantane . . . Na Twere Kronkron no kaa se . . .

794 Na mo a moka se . . . Mo nwurabafɔɔ no mu bi seesei, ekɔ ma mo mmaayewa a wɔbedi bɛye dunnkron, dunnwɔtwe, mfee aduonu, momma wɔn siesie wɔn ho nenam ha tese de wɔye!

795 Na wo, nso, maame! Hwe? Se wo pue na wo hye saa trɔsa no ene nnoɔma na wo tena . . . na wokɔ abɔnten so, na—na wonya saa ntadee dada no a wɔreye no nnansa yi, na ema wo ye te se biribi a wonye a. Wuhu? Na wopue abɔnten so hɔ te se odwamamfɔɔ, wobetumi aye kronn na wonni fɔ wo wo kunu anim ene biribiara, nanso se wopue abɔnten so na obarima bi hwe wo esiane se woyee wo ho te saa a, wodi fɔ, na wobeyi ano ewɔ Ate mmuo Da no se wo sɛee awadee wo ne obarima biara a ɔhwe wo te saa. Eno ne de Twere Kronkron no kaae.

796 Twere Kronkron no kaa se, “Obiara a ɔhwe obaa na ne kɔn dɔ no no, ɔne no ase awadee n’akoma mu dada,” na wodi fɔ na wobe . . .

797 Wo bɛba atemmuo no mu na waka se, “Awurade, Wo nim m’akoma; Mensɛee awadee da, me tenaa nokore mu maa me kunu.”

798 Nanso obarima bi nie, ɔfɔforɔ bi nie, ɔfɔforɔ nie, ɔfɔforɔ, ɔfɔforɔ, dunnun, aduonu, aduasa, wɔbɛye aduannan gyina hɔ reka se, “Wodi fɔ awaresɛe mu!” Aden? Obarima bi hwe wo.

799 “Eye, na me nni ho hwe ye.” Eye, aden nti na wo ye wo ho te saa? Bere a Onyankopɔn ka kyerɛ mo se monhye no, na eye akyiwadee se wobeye, na wokɔ tiee *Hwan Na ɔɔ Susie?* Anaase deen ne no . . .

⁸⁰⁰ Mohunuu deɛ etoo saa *Hwan Na Ɔɔɔ Susie?* kunu no? Mo nyinaa mohunuu saa wɔ krataa mu a enkyeree. Bere a na yɛwɔ Casper, Wyoming, na epueee. Na ne din de sɛn? Saa abranteɛ no. . . wɔ saa *Yɛɔɔ Susie*, anaase eɛeen na ɛwɔ—eɛeen na ɛwɔ wiase te saa? Ɔno. . . Oh, eɛeen na mo nyinaa motena fie Wukuada anadwo na mommma mpaebɔ nhyiamu sɛ mobehwɛ. Eɛeen ne no seesei? *Yɛɔɔ no*. . . Eɛeen ne saa din? [Onuabaa no ka sɛ, “*Me Ɖɔ Lucy*.”—Ɔs.] *Me Ɖɔ Lucy*, ɛsɛ sɛ ɔbaa no kunu yɛ. . . ɔko baabiara, wɔkyeree no wɔ Reno, Nevada nohoaa, ɔne abaayewa tuntum bi, ɔne no atena mfirmhyia pii. Na ɛno ne dec motena fie sɛ mobehwɛ sɛ anka mobekɔ, akɔtie Asempa no. Ɔbaa no paemu kaae. Oh, ahummɔborɔ! Biribiara nni hɔ a ɛho tɛɛ wɔ Yesu Kristo akyi!

⁸⁰¹ Nhyira nka wo, onuabarima, me—mɛka akyere wo—wo abranteɛ no, ɛno mu bi. . . Wo ka sɛ, “Oh, me, monhwɛ dibere no.” Ɔno mu bi—mpɛtɛ paa wɔnye a yanya, mpɛtɛ no, wɔye nnomaa a wɔn ho yɛ fɛ. Wɔrentumi mfa anomaa ntakra mmu no atɛn, hwɛ. Enti monkae saa. Oh, me!

⁸⁰² Afei monhwɛ:

Ɔbrasuo no ara mpo. . . (ɛno ne saa nyiyimu 14). . . nkyere mo, ɛno, sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusuu a ɛnhye no animuonyam? (Ɔno yɛ ɔbaa dea.)

Nanso sɛ ɔbaa gyina ne tiri kusuu a, ɛhyɛ no animuonyam. . .

⁸⁰³ Afei eɛeen na ɔrekasa fa ho no? Ɔkyɛ a mo Katolik nkurɔfoɔ no hyɛ wɔ asafo no mu no anaa? Daabi koraa! Akatasoɔ ketewa bi wɔ wo tiri so, wode duku bi anaa? Ɔrekasa fa wo tiri nwi ho!

⁸⁰⁴ Afei! Na sɛ ɔbaa twitwa ne tiri nwi a, watwitwa n’animuonyam, na ɔnni kwan wɔ afɔrebukyia no anim sɛ ɔbo mpaɛɛ. Hwɛ, deɛ ɔkaa wɔ ha, “Ɔnye fɛ sɛ ɔbaa rebɔ mpaɛɛ na ɔnkata ne tiri so?” Ɔka wɔ ɛha, ɔka sɛ, “Ɔye, ma no mmɔ tikwa nso.” Enti ma no mmɔ tikwa afei. “Na sɛ ɔbaa no bɔ tikwa a,” ɔkaa sɛ, “ɛnye animuonyam, ɛye aniwu ma ɔbaa sɛ ɔbeyɛ saa.” Afei ɔkaa sɛ, “Ɔsɛ sɛ ɔkata ne tiri so.” Afei, mere—merekenkan Paulo krataa no. Mo nyinaa, ɛsɛ mo ara, hwɛ.

Nanso sɛ ɔbaa no gyina ne tiri kusuu a, ɛye animuonyam ma no: ɛfiri sɛ wɔde ne tiri nwi ama no sɛ akatasoɔ.

⁸⁰⁵ Ɔkaa sɛ ɔde ɛkyɛ bɛma ɔbaa no anaa? Mo Katolik nkurɔfoɔ anaase mo Matemehofɔɔ no, mo mu biara, a mokɔ asɔre na mɔpɛ sɛ mohyɛ ɛkyɛ, moka sɛ, “Ɔye, merekɔ asɔre, ɛsɛ sɛ mehɛyɛ ɛkyɛ.” Daabi, ɛsɛ sɛ mo gyina mo tiri kusuu. Ɔno ne nsonsonoeɛ no. Wohunu?

. . . ɛfiri sɛ wɔde ɔbaa no tiri nwi ama no sɛ akatasoɔ. (Na ɛye aniwu de ma ɔbaa sɛ ɔba asafo mu na ɔnkata ne tiri soɔ, sɛ ɔko afɔrebukyia anim kɔbɔ mpaɛɛ.)

Nanso se obi pe se—pe se... (menye nni se metumi aka saa asemfua no, a-k-y-i-n-...). . . Akyinnyee—akyinnyee (monim dee akyinnyee ye), yemmu saa bra no, na Nyankopon Asafo no nye saa.

806 Afei se wope se wo gye akyinnyee fa ho a, wo ne Saa nye akyinnyee. Ne nyinaa ye, se wope se wogyee akyinnyee fa ho a, “Oh, nsonsonoe biara nni mu. Momma wonko won anim. Aden, me susu se enye biribiara. Me. . . Enye sedee tiri nwi no tee, se etee biara, eye sedee akoma no tee.” Eye nokore; se akoma no ye papa a, tiri nwi no beye papa (Uh-huh).

807 Monkɔ mo anim, se mope se mogye akyinnyee a, Paulo kaa se, “Yemmu saa bra no, ena Onyankopon Asafo no nso nye saa.” Okaa se, “Se mope se mo ko Kain afa a, eye, monkɔ so ara.” Nanso Yei ne dee na Paulo reka.

808 Oh, na menkyere se meresere, efiri se enye seree asem. Mmom meka kyere mo nnamfonom, eye aniwu se wohunu kwan a wama saa nnooma yi ho kwan se enkaso. Me. . .

809 Montie! Ereko ma mo, me nuammaa adɔfo, mepɛ se moho ye fe paa na moye mo ho yie paa, eno ne dee ese se mo ye. Eno ne dee ese se mo ye. Na ese se mo ye dede ene momono ene biribiara a mobetumi se mo kunu ba a, ete saa ara sedee na onno ye wo dɔfo. Na ese se wo hyia no wo pono no ano wode—wode mfeano ma no ye no de te se da a wofee n’ano wo afɔrebukyia anim de no yee wo kunu. Eye nokore. Memmo mo sobo se moye moho yie na moho ye fe paa. Na mepɛ se mo ye saa kwan no so, Onyankopon nim se mepɛ.

810 Berɛ bi a abesene korɔ no, na merekasa kyere Jack Shuler. Obi tee Jack Shuler ho asem anaa? Osekani a ogyee din paa a Metɔdisfo aya. Okaa se, “Obaa bi ba bekaa se. . . ne tiri nwi nyinaa aye fi, ena ɔrewe atwe-tann, ena n’atadee nkata ne ho yie, okaa se, ‘Wo nim, me kunu mpe me bio mpo.’”

811 Okaa se, “Memmo no sobo.”

812 Eye nokore. Afei, nanso dee ese se wo ye ne se, ese se wo ye wo ho yie. Emfa wo foforo ye ene w’ahofo mfiri Holiwud, fa firi Twere Kronkron no mu, wo Nyankopon anim. Ye wo ho awuraa, ye wo nnooma se awuraa, siesie wo ho se awuraa, di wo ho ni. Ye wo nnooma se awuraa, enhye saa. . .

813 Obarima biara a oma ne yere pue na ohye saa nnooma nketenkete no wo mmarima anim no, ene nnooma nketenkete. . . na opue abonten na ode afidie do, ene nnooma te saa no, owura, Mereka akyerɛ wo, onuabarima! Me—menkyere se mefa no agoro, Me. . . Onyankopon nim se eno firi m’akomam. Nanso ese se me. . . Merebesesa nnooma pii ho ansaana mema me dee aye saa. Merebeye opanin wo bepo no so ho mmerɛ tenten a metumi, wohu; na se mentumi a, mɛfiri ho ako. Eno ye nokore.

814 Oh, onuabarima, ɛno yɛ aniwuo ɛne aninguasɛɛ de ma mmaa sɛ wɔyɛ saa. Na me—menkyerɛ sɛ, onuabaa . . . Me—me ngu mo anim ase, Merehwɛwɛ aka sɛ . . . Yɛn asafo yi a ɛwɔ ha yi nni asɔremma, nnipa ba ha kɛkɛ. Mmom yei yɛ Nyankopɔn fie, na yɛka kyɛrɛ nnipa nokorɛ mu sɛ wɔnhɛ saa nnoɔma no. Ɛno ne no . . . wobɛyi ano wɔ Ate mmuo Da no. Afei monhwɛ ha. Na momma mo tiri nwi mfu, hwɛ, na yɛ awuraa.

815 Afei:

Afei wɔ yei mu deɛ . . . Merehwɛ mo yi menyɛ mo ayɛ, ɛfiri sɛ monhyia mu . . . nyɛ ade pa, na mmom ade bɔne.

Na deɛ ɛdikan no, mohyia mu asafo no mu a, mete sɛ mpaɛpaɛmu wɔ mo mu; ɛne deɛ ɛkaho . . . (ɛkɔso kɔ awurade adidie pono no ho)

816 Afei montie Ɛno. Ɛno nti na abɔfoɔ no . . .

817 Afei, Onuabarima Palmer, merenka nkyerɛ wo wɔ tape yi so wo ka adekorɔ no ara a ɛwɔ fam hɔ a mereyɛ wɔ ha yi. Nanso wo nim papa ɛne deɛ ɛyɛ, na wo yɛ ɔsenkani, wo nim sɛ ɛno yɛ Nokorɛ, onuabarima. Ne nyinaa yɛ.

818 Enti *abɔfoɔ* no a wɔwɔ ha no yɛ “mmarima.” Sɛ mo hyɛɛ no nso a, Onuabarima Palmer, ɛwɔ atwerɛdeɛ nketewa mu, “abɔfoɔ no.” Na Twɛrɛ Kronkron no kɔ so . . . Ɖrekasa fa ɔbarima no ɛne ne yere ho, hwɛ, ɛno ne deɛ asɛmtiri no tɛɛ.

819 Saa kwan no so na nnipa no adwene yɛ wɔn basaa wɔ Twɛrɛ Kronkron no mu, wɔka sɛ, “Ɛyɛ, Onyankopɔn ka biribi baako wɔ ha, na ɔbaako . . .” Daabi, wo—wo firi asɛmtiri no so. Montena asɛmtiri korɔ no ara so, ne nyinaa ne no. Ɖrekasa fa ɔbarima ɛne ne yere ho.

820 Afei aka adeɛ baako a mɛpɛ sɛ me bɔ soɔ ansana yawie, mɛfa bɛyɛ simma mmienu:

74. Ɛhe na ahotefoɔ no bɛwɔ mfirinhyia-apem-baako ahennie no akyi? Na nipadua bɛn na wɔbɛnya?

821 Me susu sɛ ɛno yɛ asɛmmisa a ɛyɛ de paa, me dɔ saa. Afei momma yɛnhwɛ mu yie.

822 Mfitiaseɛ no, Onyankopɔn . . . Yɛbesane akɔ yɛn Hebrifoɔ nkyerekyerɛ no so bɛyɛ simma kakraa bi. Na Onyankopɔn yɛ saa nkwa asutire kɛsɛɛ, a ahosuo nson wɔ mu no. Dodoɔ sɛn na wɔnim saa? Wahu? Na dodoɔ sɛn na wɔnim sɛ Onyankopɔn wɔ Ahonhom nson? Nokorɛ paa, Ahonhom nson. Na adwammaa no wɔ ani nson, ɛne deɛ ɛkɛka ho, ne nyinaa ɛrebɔ mu seesei. Wohunu? Afei, na ɛno yɛ Onyankopɔn.

823 Afei bɛrɛ a Ɖno (Logos no) ɔfirii Onyankopɔn mu no, a na ɛyɛ Onyankopɔn a ɔfiri saa asutire kɛsɛɛ baako yi mu awura nipadua mu ɛwɔ tebea a ɛyɛ a—ɛyɛ a onipa; na ɛyɛɛ Logos, deɛ yɛfrɛ no honhom nipadua no.

824 Afei, se wo fa honhom nipadua no bere a worehwe eno a, eno ye onipa. Afei eno yen . . . Afei, eno ne baabi a na yewo mfitiasee no. Afei, wo nte ase seesei, nanso na wo wo akyire ho mfitiasee no wo saa kwan no so. Bere a onipa yee . . . Bere a Onyankopon yee onipa wo Ne suban so no, Oye no honhom nipadua. Na Ode no wuraa honam mu . . . Bere a Onyankopon yee onipa wo Ne suban so no, wo Ne nseso so no, na woye . . . Wo Gyenesi 2, na ewo ho . . . anaase Gyenesi 1:28, me gyedi se eye saa, “Na onipa biara nni ho a obedo asase no,” na Onyankopon aye obarima ene obaa. Eye nokore, “Onipa biara nni ho a obedo asase no.”

825 Afei Onyankopon de onipa no baa fam kakra ena ode no hyee aboa nkwa mu, eno ye nipadua yi, te se mmoa no sedee obetumi ado asase no, obetumi aso mu. Saa honhom nipadua no ntumi nso mu, enhunu adee, ente de, enhua adee, ente asem; saa atenka ahodo yi a yewo yi. Enti Onyankopon de onipa koo fam ho se—se ons mu na onya atenka.

826 Na—na bere a onantee wo Eden turo no mu no, edikan se honhom nipadua (te se Honhom Kronkron no wo ha yi seesei nenam ha yi), oboo aboa bra. Odii biribiara so, nanso na ontumi nno asase no, hwe. Enti Onyankopon de no wuraa honam sedee obetumi ado asase no. Oma no atenka nnum, se onno asase no na onye bobeturo no—no ene—ene dee ekeka ho, na afei na onipa no daso ara ye ankonam. Oh, yei ye mfonini feefe.

827 Monhwe, bere a edikan a oye no no, oye no nipa mmien boom. Oye no obarima ene obaa, na onipa no ye saa. Twere Kronkron no kaa se na oye saa. Onyankopon yee onipa obarima ene mmaa, “Oboo no.” Monhye no nso afei, bere a oyi onipa firii honhom nipadua mu no na ode wuraa honam mu no, na oye—na ne nyinaa nni ho; na ne fa bi daso ara ye honhom nipadua, enti na enye papa.

828 Onini ene Obedes firii nantwie no mu, efirii ponko no mu, ena efirii afunumu no mu, ena biribiara firii, baanu. Nanso Adam, ono . . . na eye . . . Hwe, na biribi aka mu. Saa akonno no ara kyere se na ohokafo bi retwen no. Mo ate ase? Na saa adwene se ese se yewu wo ha, na yewo ohaw ene ateete mu, na yerehwehwe Nkwa a owuo nni mu no, ekyere se eretwen yen. Wahu?

829 Na Adam ye ankonam. Na Onyankopon, ode rekyere se wontumi ntete won mu no . . . Afei meresane makoo adekoro no ara mu, simma kakra.

830 Monhwe, Wankofa dotee ena ode yee Hawa, mmom Oye firii kane dotee no mu, Adam. Oyii mfempadee firii ne mfe mu na ode yee boafoo maa no, na na eno ye Hawa. Oye no maa onipa no, na oye onipa no ne fa bi. Na oye ne fa bi wo mfitiasee no, wo adebo no mu, wo honhom nipadua mu. Na oye ne fa bi wo fam ha wo adebo yi mu. Wantumi anye obaa no wo adebo foforo mu, na ese se oye obaa wo adebo koro no ara mu.

⁸³¹ Saa pɛpɛpɛ nti na Kristo ɛne Onyankopɔn na ɛsɛ sɛ wɔyɛ Ade korɔ no ara, ɛrentumi nyɛ biribi sononko. Sɛ na Ɔyɛ nnipa papa anaasɛ odiyifoɔ a, anka Ɖrenyɛ Ɖgyefoɔ; Na ɛsɛ sɛ ɔyɛ Ɖɔɔadɛ No ara. Nanso Ɖdaso ara yɛ honhom nipadua seesei, mohu, ɛne sedɛɛ na Ɔyɛ kane no.

⁸³² Afei onipa baa fam ha na ɔno—ɔyɛ nwanwa; na Onyankopɔn dɔɔ saa, Ɖkaa sɛ, “Ɛno yɛ fɛ, momma wɔn ntena asase so na wɔntena hɔ daa. Ne nyinaa ne no; ɛnkɔ—ɛnkɔ Oniawieɛ, na ɛnkɔ so na ɛnkɔ so. Momma no nyini, na dua biara nso aba, na biribiara nyɛ saa. Na ma onipa no ntena ase, na mmoa no ntena ase, ɛne biribiara a ɛkaho, daapem ne daa. Ne nyinaa yɛ.” Wahu?

⁸³³ Na afei bɔne wuraa mu. Na me pɛ sɛ me ka asem yi. Wɔ ɔno . . . Nnipa pii yɛ mfomsoɔ kɛsɛɛ wɔ saa Twerɛsem baako yi mu, na ɛno yɛ Nnwom 23. Wɔkenkan No te sei, “Aane, sɛ me nam owuo *sum* bonhwa sunsum mu a.” Afei, biribiara saa nni hɔ. Twerɛ Kronkron no nka, sɛ, “Bonhwa no mu sunsum . . . esum kabii bonhwa owuo sunsum.”

⁸³⁴ Ɛka sɛ, “Sɛ mpo menam owuo sum kabii bɔnhwa no mu a.” Afei, ansana ɛbetumi ayɛ sunsum no, ɛsɛ sɛ ɛnya hann a ede bɛyɛ sunsum no. Hwɛ, Dawid a ɔyɛ odiyifoɔ na ɔwɔ saa ngosra no ase no, na ɔrenyɛ mfomsoɔ, ɔkaa Nokorɛ no: “Aane, mpo sɛ me . . .” ɛnyɛ, nam *sum* bonhwa no mu, mmom, “me nam owuo *sunsum* bonhwa mu a.”

⁸³⁵ Afei ɛsɛ sɛ wo nya hann nkyekyɛmu bi a ede bɛyɛ sunsum. Na saa kwan no ara so na ɛtɛɛ wɔ ha. Yɛyɛ baanuu honam ɛne nyankoma. Saa nipadua yi tumi wu, na ɔbaa na ɔwoo no; a ɛnnam hwee so mmom ɛnam . . . Ɛnnam Onyankopɔn so, wo firi Adam ɛne Hawa awoɔ nsesoɔ mu. Yɛ tuntum, fitaa, anaadɛ deɛ wo tɛɛ biara, wo firi obi mu, wo firi Adam ɛne Hawa mu. Ɛno na ɛma wo nipadua no “wɔawo no wɔ bɔne mu, atete no bɔne mu, woba wiase bedi atorɔ.” Wo hyɛ abufuo ase ɛna w’abu wo fɔ wɔwo nkwa mfitiaseɛ, na mpo, wonni akwanya.

⁸³⁶ Afei, ɛsiane sɛ honhom a wowɔ no de esu bi brɛ woɔ nti, na esu no firi ɔbarima ne ɔbaa nhyiamu, akɔnnɔ a ɛnam mmarima ne mmaa so no wo ewiase abɔfra. Na wo deɛ gyae abɔfra no, na ɛnkyerɛ no papa biara, ɔbefom. Ɛnkyerɛ no papa anaasɛ bɔne, ɔbefa bɔne. Ɛfiri sɛ ɛyɛ ne su sɛ ɔbɛyɛ saa.

⁸³⁷ Monhwɛ abɔfra ketewa, na ɔnyini nnuruu sɛɛ, ɔyɛ te sɛ deɛ wabɔdam; ɔbɛ . . . ɔno—ɔkyinkyim ne nsa, na n’nim ayɛ kɔkɔɔ, na watua ahome. Nokorɛ. Ɛyɛ deen? Ɛyɛ ne su. Ɖnya firii ne papa anaasɛ ne maame hɔ, baako; ɔbaa no nyaa abufuo dodoɔ a ɔne yiwan ko ntɔkwa, anaasɛ ne papa. Sɛ wɔanyɛ a, ne nana barima anaasɛ nanabaa yɛɛɛ. Hwɛ, ɔyɛ aseni.

⁸³⁸ Enti ɛma wo yɛ . . . Wɔwo wo wɔ ewiase mu. Wo nam su bi so baaɛ, na wo mu nyinaa yɛ tuntum ɛne kusuu, ɛne abufuo, na wadome wo ɛna worekɔ amanehunukrom. Ɛyɛ nokorɛ!

839 Nanso se wɔwo wo foforo a, enneɛ na Onyankopɔn Hann no hyeren wi saa ɔkra no mu (halleluya) afei na enye sum kabii bonhwa bio, mmom eye bonhwa a sunsum wɔ mu. Wɔde honam akata wo ho deɛ, ene nnooma a akata y'anim, nanso Hann kesee paa bi wɔ mu hɔ. Na dabi saa Hann ene esum no mu betete! Na se hann no hyeren a, esum no dwane. Na se yekɔ Kristo nkyen wɔ saa nipadua no mu a, esum ne owuo firi hɔ, na yɛwura Hann a ewie pɛ mu. Animuonyam nka Onyankopɔn! Eho na yɛwɔ; yadeɛ biara nni hɔ bio, a esum biara nii afra bio.

840 Seesei no yɛwɔ yadeɛ ene anigyeɛ, ɛna yɛwɔ apomuden ene ahooden, ɛna yɛwɔ *emu* ene *akyire*, ene *esorɔ* ene *fam*, ene anigyeɛ ene awerghoo, deɛ ekeka ho. Eye, eye sunsum keke. Yanya hann bebree se yɛbehunu se Hann bi wɔ hɔ; na yɛdaso ara wɔ nipadua no mu, wɔ honam mu. Nanso da bi Da no rebɛpue. Eno ne bere a owuo bɔfoɔ abɛtena mpa no anafoo no, eno ne bere a oduyefoo no ka se ne nyinaa asa; na honam yi firi nyankoma no mu, na hann no sane kɔ Hann mu, na sum akɔ sum no mu. Afei na deɛ ewuo yi ahyɛ deɛ enwuo no. Eno ne bere a porɔɛ yi hyɛ deɛ emporo. Eno ne bere a deɛ ewuo yi hyɛ deɛ enwuo, na yɛbɛyɛ abɔdeɛ a efiri bere mu kɔ Daa abɔdeɛ mu. Worentumi ne esum kabii mpue nkɔ, ɛse se wo nya hann wɔ esum no mu. Wo na wowɔ hɔ no. Saa nipadua no na wo nya.

841 Edeen na yɛyɛ? Eye, me nuabarima hoteni, me nuabaa hoteni, ansaana wɔrehyɛ wiase ase no, bere a Onyankopɔn bɔɔ wo wɔ Ne suban so no, anaase ɔbɔɔ ɔno—ɔno onipa ɛwɔ Ne suban so no, na ɔbɔɔ ɔbaa no wɔ onipa no suban so no de maa onipa no animuonyam no, ɔyɛ wo honhom nipadua. Ete se ɔno ara, bere a ɔkaa se “momma Yen” kyerɛ abɔdeɛ a na Wayɛ wɔn, “momma Yenye onipa wɔ Yen Ara suban so, wɔ Yen nseso, honhom nipadua.” Onyankopɔn na ɔmmeyɛ honam da, na ɔwo honhom nipadua mu.

842 Na Mose hunuu No. Mose teaam, “Awurade, ma me nhu Wo.”

843 ɔkaa se, “Kɔ akyire hɔ na kɔsie wɔ ɔbotan mu, wɔ deɛ apae mu.” Na Mose kɔɔ deɛ apae no mu; na bere a Onyankopɔn twaam no, anyinam ene agradaa . . . Na bere a Onyankopɔn twaa mu no, Na Wadane N'akyi te sei.

Na Mose kaa se, “Na eye Onipa akyi.” Halleluya!

844 Hwan ne No? Melkisedek No a ɔsanee, Salem Hene no, ɔnni agya anaase ɛna, ɔnni nna mfitiaseɛ anaase nkwa awieɛ. ɔno ne No! Na ɔsanee. ɔno na ɔkasa kyerɛ Abraham no; a ɔboabooa honam kakra ano te sɛɛ, na “Hwew!” ɔhome guu mu, ɔwuraa mu, na ɔsanee na ɔbɛwee nam, ɔnomm nantwie nufusuo, ɛna ɔdii bɔta ene paanoɔ. Ene Abɔfoɔ baanu.

845 Na bere a wɔkɔɔ hɔ no, ene wɔn nyinaa saa, “Hwew!” wɔyeraaɛ na wɔfirii hɔ kɔɛ.

846 Mennweneɛ ho saa da. Cha bere bi a abɛsene korɔ, na mede atuduro regu etuo abena mu, na mewɔ .22 tuo, eye .220 Ahoɔherɛ.

Na mo anuanom a mo to tuo wɔ ha no nim. Atuduro ketewa no, eye atuduro nketewa aduanan-nwɔtwe, ne tenten beye see, atuduro paa .22. Wɔhye no mma a ne tumi beye .30-06. Afei me . . . fididwumabea no hye eno ma no ye beye anamɔn mpem nnan-ahannan ke biara. Ne nyinaa ye, nanso wobetumi de dodoo ahye mu . . . wo ara de ahye mu, na wobetumi ama no aye anamɔn mpem nnum ke biara. Na—na anye saa a, se woreto tuo no a . . . Na yereto tuo no, da foroɔ bi, ewɔ basafa ahammienu mu, na atuduro no rebo anwea mu, etu fa wiem ansana etuo no agyeso. Senea ne hare tee ne no.

⁸⁴⁷ Afei wo fa dee yede yiye esee mu a (mo nim, baabi a eye tratra no) na wode wura wo pawda no mu a na wonya saa adee no pawda ma a, ebeye aba nketewa nnan anaase nnum, na fa to soro ho, na afei fa w'atuduro no wura ho. Gyina ha, na wonya atuduro wɔ wo nsam wɔ ke. Na to bo efom prako a ote anamɔn ahammienu firi baabi a wowo, na efom prako no rentu ne nan da. Atuduro no sane ko ne kane tebea no mu, esane ko ye se tutuo ahodoɔ. Atuduro a eye kobere ene leed a wode afra, na ke mu fa, na asane ko a worenhunu no bio. Esane ko nakyi te se dee eye mfinrinhya opepemp oha a absene koro, asane akoye tutuo ahodoɔ. Saa tutuo ahodoɔ no ese se eye na esane beye kobere ene leed, ene dee ekekaho, te saa. Saa tutuo ahodoɔ no ese se egyina.

⁸⁴⁸ Afei, wo na wowo ho no. Saa kwan no so na yetee wɔ ha, yefiri tebea a ekoron na ebaae. Mfitiasee no na yewo Onyankopon suban mu. Nkatanimu no ene esum no twe yen firi ho se yehunu no seesei. Nanso Yesu ka kyerere n'asuafon se na Ono "oka won ho ansaana wɔhyee wiase ase." Wahu? Na yeye! Worentumi nhunu no seesei, nanso na wo wɔ mfitiasee ho. "Na se asase so ntomadan yi firi ho a, yewo baako a etwen dada!" Halleluya! Na afei yakɔ wura saa honhom nipadua yi mu, dee na kane yete mu no, sedee yebetumi adidi na yakyea nsamu. Na akra no a wowo afɔrebukya no ase no team, "Enkosi daben, Awurade?"

⁸⁴⁹ Anamɔn nson na ewo ho a eko Nyankopon nkyen, de ma Ahonhom nson no sedee—sedee Eba fam no. Ne nyinaa ye, se wo ko Nyankopon afɔrebukya no ase a, na woretteam, "Awurade, enkosi daben? Yebetumi ako akyire ha, wo fam ha?"

⁸⁵⁰ Oyankopon kaa se, "Enye bere kakra, kosi se mo awurakwaa behunu amanee koro no ara a mohunuue no bi." Hwe?

⁸⁵¹ Na afei akra no sane won akyi, na wobeye mmarima ene mmaa bio, na wotena ase daa bere a esum nyinaa ene owuo ene yadee ene awerehoɔ mu tuntum afiri ho; sunsum biara nni ho bio, eye hann nko ara!

⁸⁵² Montie. Aha dee. Momma no nye esum sedee epe se eye biara; erenye tumm paa kosi se owia beyi esum biara afiri ho. Esum ene hann rentumi ntena faako nkyere. Efiri se . . . Emu dee ewo hen na wo tumi paa? Eye hann no. Na se hann no hyeren a, esum no dwane. Amen. Enye mo anigye? Enye mo anigye se mo nim?

Akyinnyee nni ho, sunsum nni hɔ baabiara. Nanso saa nhyira Hann yi a ewɔ yen akoma mu seesei ara no, biribi redi adansee akyire hɔ: Onyankopɔn Ba no, Onyankopɔn tumi no.

⁸⁵³ Na yenante ha, yehu Honhom Kronkron tumi no se eba fam na ɔkɔ nhyiamu bi ase, na ɔka se, “Wo ne Owurayere. *SEE-ENE-SEE*, wo yee *biribi* see, ewɔ beae *bi*. Mmere *tenten* na saa adee yi aha woɔ, nanso *SEDEE AWURADE SEE NIE*, ‘Sɔre Gyina wo nan so, wanya w’ayaresa.’” Na ɔbubuani ene onifirani sɔre gyina wɔn nan so. Na onipa sunsum, a kokoram adi ne nam, sɔre ba nkwa mu ene ahɔɔden foforɔ mu bio.

⁸⁵⁴ Akyinnyee biara nni ho, Yesu kaa se, “Saa nnooma yi a me ye no, mo nso mobeyɛ.” Na ɔkaa se, “Menye biribiara gyese Agya no ayi akyere Me.”

⁸⁵⁵ Edeen ne no? Eno ne Hann no a abɛfra esum yi, mo hu, se ebegye yen nkwa. Mote dee merekyere no ase?

⁸⁵⁶ Afei, da bi yebekɔ akyire hɔ pɛe, na afei se honhom nipadua no beye honam a enwuo bio te se dee na etee wɔ mfitiase no a, afei Yesu ba, na Onyankopɔn . . . bere a Kristo beye baako. Kristo betena Ahennwa no so, na nnipa no nyinaa beye honam. Kristo betena Dawid ahennwa no so, Onipa, Awurade Yesu no; a ɔrenwu da. Yen nso renwu da, yen nyare da, yenni awerehɔɔ bio, na yebetena ase mfirmhɔyia apem no mu.

⁸⁵⁷ Na se mfirmhɔyia apem no twa mu wɔ asase yi so a, afei na bonsam beba; na owusɔree a etɔso mmienɔ no beba, abɔnefoɔ no wusɔree. Wɔbeboaa asraafoɔ kesee ano te se mpoano anwea, na wabetwa ahotefoɔ no nsraban ho ahyia, na se eba saa a, Onyankopɔn betɔ ogya ene sɔfe afiri soro na wasee wɔn.

⁸⁵⁸ Na Yohane kaa se, “Me hunuu ɔsoro foforɔ ene asase foforɔ, na kane soro ene kane asase no atwam, na epo nni hɔ bio. Na me, Yohane, hunuu Kuro Kronkron no, Yerusalem Foforɔ no, se eresane firi Onyankopɔn hɔ ɔsoro, w’asiesie no se ayeforɔ a wahyehye no ama ne kunu.” Wo na wowɔ hɔ no.

⁸⁵⁹ Ehɔ na ɔkaa se, “ɔyere no . . . Adwammaa no ene Ayeforɔ no beɔwɔ hɔ afehɔɔ.” Asase foforɔ beɔwɔ hɔ, ne tɛtɛtɛ beye akwansini ɔpepɛm ne ɔpepɛm. Oh, me. Kuro no, Twere Kronkron no susu Kuro no tɛtɛtɛ se akwansini mpem dunnum. Eye akwansini mpem dunnum ne tenten mu, akwansini mpem dunnum ne tɛtɛtɛ mu, ene akwansini mpem dunnum ne korɔn mu. Eno ne sedee Twere Kronkron no ka fa Kuro no ho. Enye nwanwa se epo no nni hɔ bio, na baabiara nni hɔ mma saa.

⁸⁶⁰ Oh, ehɔ beye fe ankasa! Na emu hɔ, asutire bi wɔ Onyankopɔn Ahennwa no ho pɛe, a etene wɔ Ahennwa no anim. Dua bi wɔ nnua no afa . . . wɔ Nkwa nsuo no nkyen. Na dua no so no aba ahodoɔ dummienu wɔ so, na eso n’aba bosome biara mu.

⁸⁶¹ Ehɔ na mpanimfoɔ aduonu nnan no wɔ. Ayeforɔ no wɔ hɔ. Mpem aduanan nnan no wɔ hɔ, asɔrefie ayitotofoɔ no.

Oh onuabarima, yereko baabi! Nnooma wo yanim ma yen. Nnan no . . . Mpanimfoɔ aduonu nnan no. Ayitotofoɔ mpem ɔha- aduanan nnan no. Ayeforo no ne Kristo te ho. Me, wo kasa . . . Me Fie, Efie deɛde! Amen.

⁸⁶² Se wodwene se mewo akwanya se mereko ho, na wowo akwanya se woreko ho. Na aden na wobeyi se wobɛnante esum yi mu na wonhunu Hann, na wawu na wako basabasaye mu na wanye hwee? Efiri se se Hann no fa ne tumi keseɛ no a, beaɛ biara nni ho ma esum. Ko hwehwe baabi a esum no ko se hann ba a. Eno ne bere a, bere a nnooma nyinaa adane ko Onyankopon ho. Na ewo, na esum wo mfiaseɛ, esum wo awieɛ. Hann nni mfiaseɛ da anaase onni awieɛ da. Na Onyankopon nni mfiaseɛ da anaase onni awieɛ da. Enti, da bi, ewiase porɔɛ yi nyinaa ene ne bone nyinaa ene n'afɛɛfɛdeɛ, sɛdeɛ-wɔfre no, ene n'anwanwadeɛ ene atenka ahodoɔ, ene n'animuonyam nyinaa ene biribiara befiri ho koraa a enye hwee, na enye hwee bio. Enye hwee bio, emma adwene mu bio! Ɔkaa se, mpo, “Eremma nkaɛ mu mpo bio.”

⁸⁶³ Nanso won a Awurade ahyira won no beka Ne ho bere biara. Yɛbenya nipadua te se Ono Ara N'animuonyam nipadua no; na yene No atena, na yene No adidi, na yene No atena, na yene No atena afeboɔ ene afeboɔ ene mmerɛ dodoɔ bebree; na Daa mmerɛ no ene ewiase bekɔso a enni awieɛ.

⁸⁶⁴ Na wotumi yi bi anadwo yi. Se wonsiesiee woho se wohyia saa beaɛ no a, emfa ho ne senea wo ko asɔre, senea woye asɔreba papa, wayera kɔsi se Kristo ama wo Nkwa fororo wo saa esum no a wo nam mu no. Woye nyamesomni ebia. Nyamesomni, montie, nnamfonom, nyamesom ye nimdeɛ. Wahu? Kain asefoɔ no nyinaa bere biara na wowo nyamesom. Saa Yudafoɔ no na wowo nyamesom bere a Yesu baaɛ no, nanso wopoo nkwayeeɛ.

⁸⁶⁵ Ebia na woye nyamesomni paa anadwo yi. Ebia na woye Presbiteriani, Metɔdisni, Pentekoste, Nasarene, Pilgrim Holiness. Ebia woye nyamesomni; woko wasɔre na wodi adanseɛ, ebia woto dwom ena wo teateam ena woyi Awurade aye, ebia wode wo ntotosoɔ du ba asɔre, ebia woye wo yanko yie, eno ne wo Daa awieɛ nni biribi baako ye. Kain yee eno mu ketewa biara. Nokore paa.

⁸⁶⁶ Twere Kronkron no kaa se “ayuo no ne aba bone no benyini abom.” Ayuo kumaa dada no te ho, sukɔm de no, ena nkaseɛ no—no nso saa. Bere a osuo tɔɔɛ no, nkaseɛ no anigyee se osuo ato sɛdeɛ ayuo no nso anigyeeɛ. “Nanso, wode won aba, wobehunu won.”

Afei momma yemma mpaɛɛ bere a wo hwehwe w'aba mu:

⁸⁶⁷ Afei, Agya Nyankopon, na nsemmisa bi a emu ye den wo ha anadwo yi. Ebia na manye ade papa, nanso me nimdeɛ paa mu no; Wo nim m'akomam. Mebo mpaɛɛ, Nyankopon, se Wobɛgye atom. Na afei, ebia, wo nsemmisa yi bi mu no, se manye no yie a, enneɛ Wo kasa kyere nnipa no akoma, na Wama no aye sɛdeɛ

εσε σε εγε. Menya atenka σε Wo na wokasa kyerεε me. Nanso σε metumi aye mfonsoo a, enneε na Wo de bekye me.

⁸⁶⁸ Na mebo mpaee, Onyankopon, σε yeinom mu biara befa saa nnooma yi wo won akoma mu, na ma won nwenwene ho na won susu ho te sei, “Aane, asafo no wo ho, nnooma yeinom wo ho. Eno ne dee Twere Kronkron no kaaε.”

⁸⁶⁹ Ma mmabaa no, Awurade, Wo nim σε menkyere biribiara ntia obiara σε meka kyerεε won. Nanso, Onyankopon, me—me do me nuammaanom, na Wo nim saa, Agya. Wo nim senea me dwene won ho. Nanso σε megyina ho na meka biribi a enye kyere won a, meye a—a oadaadaafo ama won. Meme σε meye oadaadaafo ama me nuammaanom, mepε σε meka Nokore no kyere won. Na, Agya, me fa No firi W’Asem mu peε.

⁸⁷⁰ Na afei me mmu me nuanom fo, nanso, Awurade, meka σε σε woma yeinom ho kwan a wobefom. Na σε awuraa no nim na oko ye a, enneε na ese ono ara, ohwefoo no nni fo.

⁸⁷¹ Abba Agya No, saa nnooma no ye W’Asem, na woye Wo dea. Afei Wo kasa kyere nni na akoma. Me de won nyinaa hye Wo nsa. Mehwe dee W’aye, Agya; Wo nim. Kasa kyere akoma biara. Yebisa wo Kristo Din mu.

Na bere a y’asi yen tiri ase yi:

⁸⁷² Mentumi nhunu σε obi bema ne nsa so a, aka σε, “Onuabarima Branham, wo dee kae me σε metumi aye nkonimdini koraa, na da a edi akyire no mehye ayeforohyia atadeε no na maka Kristo ho.” Wo bema wo nsa so, aka σε, “Bo mpaee ma me anaa?”

⁸⁷³ Obiara nsi ne tiri ase seesei ara, na bo wo mu ase. Onyankopon nhyira mo, eno ye. Eho, Onyankopon nhyira mo, me nuammaanom; ene me nuammarimanom, nso, mo amema mo nsa so. Eno ye nwanwa.

⁸⁷⁴ Afei, Agya, Wo hunu won nsa. (Me nim, etodabi a wo dwene σε, “Eye, mpaebɔ kakra te saa?”) Onyankopon, meredwene saa maame no ho, ennora okaa σε, “Eye mpaebɔ kakra wo ne fie ho saa da no bere a na saa abarimaa no rewuo, owo nnawotwe mmiensa a ode retena aseε, saa adebɔne a ewo n’amene ho, na afei eresesa nnooma.”

⁸⁷⁵ Me susu Hesehia ho, ode n’anim kyerεε fasuo no, na oreteam, “Awurade, mesere Wo, hu me mmobo. Kae me, efiri σε manante W’anim wo akoma a ewie pe mu.” Edanee firi owuo koo nkwa mu.

⁸⁷⁶ Onyankopon Ba no nteamu baako, “Lasaro, firi bra!” na onipa a wawuo soreeε.

⁸⁷⁷ O Nyankopon, Wo kaa σε, “Kasa, bisa na wode bema wo. Σε mo ka biribi a, mongyeni σε dee mo kaaε no beba mu, mo nsa beka dee mo ka.”

878 Afei, Agya, me bɔ mpaeɛ sɛ obiara a wama ne nsa soɔ no bɛnya deɛ nti ɔmaa ne nsa soɔ no. Na ma wɔn nye nhyira. Na Onyankopɔn, me bɔ mpaeɛ sɛ Wo bɛboa yen nuammaanom, sɛ wɔbɛye . . . ma wɔn mmɔ wɔn bra yie, sɛ Satan nam kasamfonini ɛne *Nokorɛ Nsem* nkrataa so ɛne deɛ ɛkeka ho, a wɔnhwɛ so yie, ɛne nhyehyɛɛ a aban nhwehwɛɛ mu, sɛnea efi ɛne ahuhudeɛ wɔ kasamfonini so ɛne deɛ ɛkeka ho, a ɛbɛye . . . Anka ɛbetumi aye biribi wɔnam so bɛnya akra ɔpepɛm ama Wɔɔ, nanso sɛnea wɔn nhwehwɛ mu, na wɔde saa nnoɔma fi a wɔde . . . Oh, sɛnea ɛye awerɛho! Na yenim sɛ bonsam honhom awura mu na atwa yen nuammaanom no ho ahyia, na ama wɔn siesie wɔn ho na wɔhyɛ ntaadeɛ te saa.

879 Na yehunu sɛ wɔ ɔno . . . wɔ yen nua mmarimanom mu no, nso, Awurade, sɛnea wɔsusu sɛ wɔtumi nom tawa na wɔnom nsa, na wɔkɔso saa ara, na wɔdaso ara ye Akristofoɔ ɛsiane sɛ wɔka sɛ “wɔgyɛdie.” Ma wɔn nhunu sɛ “bonsam gye di, nso.” Na ɔnyaa nkɔwagyɛɛ, “ɔgyɛdi na ne ho popo.”

880 Na afei, Agya, yɛbɔ mpaeɛ sɛ Wobɛhu yen nyinaa mmɔbɔ, wode yen bɔne akyɛ yen, na ebia ebinom amma wɔn nsa so, O Nyankopɔn, hu mmɔbɔ. Ma akwanya a ɛdi hɔ a wɔwɔ no, ma wɔn mma wɔn nsa so.

881 Yɛrebekɔ awurade adidie, Awurade. Fa yen bɔne ɛne yen abrabɔ a atwam kye yen. Na ma yen nsa nka Wo nhyira, ɛfiri sɛ yɛbisa no wɔ Kristo Din mu. Amen.

882 Awurade No nhyira mo. Ɛye me ya sɛ mama mo akyɛre sei. Menhunu, ansana awurade adidie no, sɛ obi bɛba ama yabɔ mpaeɛ ama no a, obi pɛsɛ yɛbɔ mpaeɛ ma no a, ɛye, ɛbɛye yen anigye sɛ yɛbɛye saa bere yi, sɛ obi wɔhɔ na yɛmɔ mpaeɛ ma no a.

883 Ne nyinaa ye, onuabarima, wo deɛ fa no bra soro ha, ɛno bɛye yie. Aka kakra bi, na afei yɛrekɔ—yɛrebe firi ha. Na sɛ yɛfiri ha, na wɔn a wɔbɛka mu aye awurade adidie, ɛtumi aka mu. Nanso seesei ara yɛbɛbɔ mpaeɛ ama ayarefoɔ. Deɛn na Twere Kronkron no kaaɛ?

884 Sɛ onuabarima no ntumi nsɔre a . . . Ne nyinaa ye, momma no ntena hɔ, yɛbe ba ne nkɛn. Ne nyinaa ye, ma no ntena hɔ ara. Na yɛbɛba fam na yabɔ mpaeɛ ama no. Ɛno ye. Ne nyinaa ye, owura, wo deɛ ma—ma no ntena hɔ pɛɛ. Ɛye den ma no sɛ ɔbɛgyina ha, adɛn, ɛbɛye yen anigye sɛ yɛbɛba ne nkɛn.

885 Afei mɛpɛ sɛ meka biribi ketewa bi, madamfo ɔfoɔ. Hwɛ, me—me nim sɛ Awurade akyɛre yei aboro na aboro mmɛrɛ pii. Wahu? Me nye ɔsenkani bebree, mensuaa nwoma ɛne deɛ ɛkeka ho. Me ɔ Awurade Yesu, Onyankopɔn nim sɛ me ɔ No. Nanso adeɛ baako a wɔfrɛɛ me sɛ memɛye, memɔ mpaeɛ ma ayarefoɔ. Mo gye saa di? Mpo ansana mehunu akyɛdeɛ no, na metaa kɔ ayaresabea hɔ; na me kae saa ayarehwɛfoɔ sɛ wɔreka sɛ, “Afei

wo ho rebeye wo den.” Wahu? Na eye biribi, sɛdeɛ Onyankopɔn aye adom paa de ama me mpaɛɛ de ma nnipa no.

⁸⁸⁶ Me susu sɛ, anadwo yi, sɛ wɔbɛfrɛ a, ewiase-nyinaa amanɛɛbɔ akɔ wiase baabiara. Na waka sɛ, obiara a Onuabarima Branham abɔ mpaɛɛ ama no, bra ha, mɛpɛ sɛ mo de krataa, ma United States aban no mmuaɛɛ. Na ɛno nye wiase-nyinaa kaseɛbɔ. Me susu sɛ, ebia nnipa ɔpɛpɛm nnan anaasɛ nnum bɛma saa ɔfrɛ no ho mmuaɛɛ sɛ wɔnim a. Wohu?

⁸⁸⁷ Na saa nnipa no, anaasɛ emu binom awu dada, a ɔkɔta ayi wɔn, ɛne—ɛne funsiefɔɔ no. Wɔn mu binom awu wɔ akwanhyia mu; emu binom ankasa na wɔwuiɛ. Wɔn mu binom ye anifirafoɔ, wɔtɔguso, apakye, wakyinkyim, amanehunufɔɔ, adwenem. . . wɔ ayaresabea, wɔnnim mpo sɛ yɛbaa ayaresabea bɛbɔɔ mpaɛɛ maa wɔn. Fa wɔn bra mu, ɛsɛ sɛ wɔfa wɔn. Wɔko fa mu na wɔtwitwa wɔn mu asiniasini, a mpo wɔnnim baabi a wɔwɔ. Wɔ simma nnum mu, ne ho atɔ no, dɛɛdɛ, ɔɔɔ nnipa, na wayɛ dinn wɔn nna a aka no. Wohu?

⁸⁸⁸ Eye. . . Eye deen? Enye Onuabarima Branham. Eye Yesu Kristo, na Wɔasoma me sɛ memɔ mpaɛɛ mma ayarefoɔ. Afei deɛ ɛwɔ ha nie. Enye adeɛ a akɔyie wɔ Jeffersonville, ɛfiri sɛ, deɛ ntira no nie. Afei, mɛpɛ sɛ mohunu sɛ mewɔ nnamfoɔ paa ɛne ayɔnkɔfoɔ wɔ kuro yi mu pɛɛ. ɛwɔ mu sɛ kuro no ankasa, kuro no tebea no, mempe saa. Mempe saa tebea yi, na menyɛɛ da; bere a na meye abarimaa kumaa, mete hɔ, na merekenkan me nwoma fa abakɔsem ho, Me kaa sɛ, “Da bi mɛfiri ha.” Wohu?

⁸⁸⁹ Mempe Jeffersonville, ɛhɔ ye ɛwora, ɛwɔ fam ha. ɛhɔ ye ɛwora paa, na—na ɛnye koraa. Monkɔ Spickert Knobs soro ha anaasɛ baabi, na monhwɛ fam ɛfa New Albany ɛne Jeffersonville, sɛ mɔpɛ sɛ mo hunu a. Monhwɛ ha, adɔkɔtafoɔ no mpo reka seesei ara, sɛ, “Nnipa a wɔwɔ bonhwa yi mu no renya mogyawɛɛ esiane tebea no.”

⁸⁹⁰ Awuraa kumaa bi wɔ soro ha, Owurayere. Morgan, ɔnyaa kokoram ayaresa, ɔde ne kraman kɔɔ klinik, ɔsusuu sɛ wanya honam ani mmoa. Monim deɛ ɛtɛɛ? Colgates atenaɛɛ ɛne nnoɔma wɔ nwura no so baabi a ɛfaaɛɛ. Eye baabi a ahonidie nni hɔ koraa.

⁸⁹¹ Na onipa bi wɔ Asraafoɔ no mu, ɔkɔɔ fam ha ɛna ɔnyaa. . . ɔnyaa ntehyeewa. Me kɔɔ fam ha wɔ Florida no na n’ani abeye tuntum paa, na ɔkɔɔ ɔkɔta no hɔ, na ɔkaa sɛ, “Dɔkɔta. . .”

⁸⁹² Dɔkɔta no kaa sɛ, “Afei, wokɔɔ ɔko mu, wonyɛɛɛ?”

⁸⁹³ ɔkaa sɛ, “Daabi, owura, menyɛɛɛ.”

⁸⁹⁴ Sɛ mɔpɛ sɛ mo hunu deɛ ɔye a, ne din de Herby. Afei, sɛ metumi asusu a. . . ɔye—ɔwɔ Union National Bank, ɛwɔ New Albany, ɔhwɛ sika so. Kɔ hɔ na hwɛ ɔbaako a wɔfrɛ no “Herby,” bisa no.

895 Na ɔkaa sɛ . . . Ɔkɔɔ, ɔkaa sɛ, “Ɖɔkota,” ɔkaa sɛ, “Manya hwenemu haw.”

896 Na ɔhwehwɛɛ ne mu, ɔkaa sɛ, “Ɛyɛ nokorɛ.” Ɔkaa sɛ, “Me susu sɛ wowɔ ɔko mu.” Ɔkaa sɛ, “Abarimaa, ɛhen na wo tɛ?”

897 Ɔkaa sɛ, “Worentumi nhunu beaɛ hɔ,” ɔkaa sɛ, “Mete kuro ketewa bi mu firi Louisville, Kentucky, wɔfrɛ no New Albany, Indiana.”

898 Ɔkaa sɛ, “Wo kyerɛ me sɛ wayi hwene mu haw firi saa nkyenensuo a ɛwɔ Miami ha, sɛ emma?” Ɔkaa sɛ, “Sɛ wo tumi tena Jeffersonville, Indiana, anaasɛ New Albany, Indiana, wobɛtumi atena baabiara wɔ ewiasɛ a United States asraafɔɔ no besoma woɔ.” Ne nyinaa ne no. Wohunu?

899 Ɛyɛ beaɛ a ahɔɔden nnie a ɛwɔ wiasɛ mu, a me nim fa ho, gyɛsɛ ɛyɛ tadeɛ bi a huraaɛ wɔ. Wahu? Na me—me—me—me wo nnamfɔɔ wɔ ha.

900 Monhwɛ ha, mɛtumi akɔfrɛ wɔn te sei. Monhwɛ Ɖɔkota. Sam Adair, me yɔnko. Ne nyinaa yɛ, Mike Egan wɔ hɔ, a ɛte hɔ. Oh, me, dodɔɔ sɛn na mɛtumi abɔ wɔn din! Nnamfonom paa beye ɔha pii, m’ayɔnkɔfɔɔ dada, a madɔ wɔn . . . Ɛmfa ho ne me nnamfonom dodɔɔ foforɔ a me nya, biribiara nni hɔ a ɛbesi ɔyɔnkɔɔ dada no ananmu. Mo nim saa.

901 Me maame abrewa na ɔte akyire hɔ no, ɔnni nna pii wɔ asase so, ɔwɔ ne n’aduosia mu seesei. Me yere maame na ɔwɔ hɔ no, aduwɔson, a ɔreko aduwɔson-baako; ɔte akyire ha baabi, me susu saa, anadwo yi. Na ɛhɔ, mongyae no. Wasie me papa wɔ soro ha; me yere wasie no wɔ Walnut Ridge; m’abɔfra da hɔ. Wahu deɛ merekyere?

902 Me—me—mempɛ sɛ . . . Me—me—me—mempɛ sɛ mɛtena ha, na me gyedi sɛ ɛrenkyere, koraa, merebɛfiri ha akɔ. Hwɛ, ɛfiri sɛ aba me nkyɛn, me ka yei wɔ asɛnka pono no ho na me Twere Kronkron, daadaa.

903 Berɛ a me ka kyerɛɛ me yere sɛ, berɛ a wɔmaa yɛn sika sɛ yɛnsi saa dan no na me dane maa asafo yi no . . . Saa asafo yi na efie no yɛ ne dea; kɔ fam ha, hwehwɛ mu sɛ ɛnte saa a. Hwɛ, me ara memfa.

904 Afei, berɛ a na merebesi dan wɔ hɔ no, Meda kaa sɛ, “Mepɛ sɛ me tena ha me maame nti.”

905 Me kaa sɛ, “Ɖɔɔfɔɔ, sɛdeɛ ɛyɛ nokorɛ sɛdeɛ yɛyɛ no, yɛbedi yaw wɔ ho. Hwɛ, ɛrenkɔ so. Onyankɔpɔn aka sɛ, ‘Mentwe me ho,’ ɛsɛ sɛ me yɛ.”

906 Na ɔkaa sɛ, “Ɛyɛ, me maame!”

907 Me kaa sɛ, “Me maame, nso. ‘Nanso deɛ wanngya ɔno ara deɛ, na wanni Makyi no, ɔmfata sɛ wɔfrɛ no Me deɛ.’ Na ɛno yɛ nokorɛ.”

908 Da bi, enkyere, me te nka se mefiri ha, ene se, meko. Nanso akwan no nie, nhyiamu no renko so wo ha. Erenko so te se dee eye wo baabiara no, na obiara a waba nhyiamu no ase no nim se eye nokore, efiri se eye eha wo me ara me kurom. Ene no.

909 Yesu kaa adekorɔ no ara bi bere a Obae no.

910 Wɔkaa se, “Hwan ne saa onipa yi? Enye duadwumfo abarimaa no nie? Sukuu ben na akɔɔe? Ehe na onyaa saa nimdee yi firiie? Afei ma me nhunu se wo ye. . . Wo kaa se wo ye anwanwadee wo ha, ma me nhu se woye adekorɔ no ara bi wo ha. Dee woyee wo Kapernaum no, ma me nhu se woye no wo ha.”

911 Yesu kaa se. . . “Na wɔn anyeanie no ye no nwanwa.” Odanee ne ho na akaa se, “Nokore, nokore, mereka makyerɛ mo se, odiyifoɔ wo nidie gyese ono ara ne nkurofoɔ ntam wo ono ara ne man mu.” Eye nokore saa?

912 Na yɛnim. . . monhwɛ. . . Momfa Finney, momfa Sankey, Moody; momfa John Wesley, wɔantumi anyɛ hwee, hwɛ, kɔsi se ofirii ne man mu. Monhwɛ—monhwɛ—wɔ—wɔ Moody. Bere a Moody, a ɔye Boston mpaboayefoɔ, wantumi anko koraa, obaa Chicago ansana ɔregye din. Wahu? Na ese se onya firi ono ara ne dee mu. Ebeye se bere biara woye.

913 Nanso seesei, eha yi, Onyankopɔn beyi mpaee ano se wo were befiri se eye William Branham (Wahu?), se wo were befiri se William Branham wo biribiara ye wo mu, ɔye obi a ɔregyina na wabɔ mpaee ama woɔ. Eye Yesu Kristo na waye dee wobisaae no dada, se wobegye adi a. Wohunu? Enye biribiara se meye. . . Me nni hwee ye wo ho, se meredi ho adanse. Nanso ereye aye se mene mo atena ha akyire no, na monim mmerɛye biara a mewɔ no, ene mfomsoɔ biara a mewɔ. . . Na monim dee Onyankopɔn aye, ewɔ saa kuro yi mu pee.

914 Saa kuro yi, wo atemmuo da no, wobeyi ano atua ka kesee da bi, efiri se ayaresa sononko ahodoɔ eha ene eha pii akɔso wo ha pee (Eno ye nokore.), wo ha pee. Nsenkyerennee ene anwanwadee, ene Obafɔ no se ɔrepue wo fam ha, na nkrataa pii kasa faa ho ene biribiara, na nnipa kɔso ara nye. . . Aden ntira?

915 Afei da bi, merebefiri ha. Eye me nwanwa: “Edeɛn na ebeye m’awiee? Atwam anaa? Erebye te se? Madi mfirmhyia aduannan-nnwɔtwe. Erebetwam anaa?” Mentumi nhunu yei. Se eye. . .

916 Monhwɛ, aden nti na ewiase anhunu saa nfonini no a ewɔ ho no? Aden nti na wɔanhunu no ntem so? Aden nti na wɔnhunu saa nnoɔma foroɔ yinom? Aden nti na wɔnhunu saa nkɔmhye ahodoɔ ene nnoɔma? Mo nim, wɔrentumi nhunu no seesei, nanso da koro bi merebefiri wiase, na se mefiri ha a, afei wɔbehunu No. Mo mmerantee no bi behunu saa meko akyi. Wohunu? Nanso Onyankopɔn remma ho kwan se wɔnye seesei. Hwee dee. . . mote dee merekyere no ase anaa. [Ahoma no so ye hunu—Os.]

917 . . .abaayewa kumaa no nsa. Obiara betumi anya. Na me gyedi se Onuabarima Sothmann kaa se ɔgyaa Twere Kronkron wɔ ha bere a etwa toɔ a ɔbaa ha, me gyedi. Obi hunuu Twere Kronkron no, a—a Twere Kronkron a afom kwan wɔ ha? Se wahu a, eye Onuabarima Fred Sothmann a ɔfiri Canada dea. Afei momma yemmɔ mpaee.

918 Awurade, ye ahummɔborɔ, bere a nnwom no rebɔ dɛdɛde yi na Onuabarima Neville resra ngo yi, Meko de nsa gu ayarefoɔ no so wɔ Yesu Din mu. Ye ma yen, Awurade, de ma wɔn ayaresa. Amen.

919 Obiara mmɔ mpaee, seesei, obiara. Ne nyinaa ye.

Awurade, akumaa no, sedee ne nanabarima gyina ha ma no yi. Nufusuo ye n'akyiwadee, nufusuo biara. Nanso Wowo Tumi nyinaa ene akumaa no rentumi nya gyidie ma ne ho. Na afei, Awurade, merenya gyidie ama no, yene awofɔɔ no ene ne nananom na yeka se, ewɔ Yesu Din mu, se saa abɔfra no betumi anom nufusuo na watena ase ama Onyankopɔn animuonyam. Amen. Ebeye saa kwan no so.

Oh, Onyankopɔn, ɔbɔ mpaee ma n'agya. Mene no bɔ mpaee se Wo besa n'agya yadee na wama no dee ɔhia, ewɔ Kristo Din mu. Amen.

920 Afei, enye sima anaa? Nnipa a wɔrebɔ mpaee, nanso saa na nnipa . . .Wɔhwɛwɛ biribi kɛsee na wɔye no hwanyann. Onyankopɔn ye no sima. Wɔye no hwanyann na epa wo ho. Wahu? Wo dee ye . . . Momma no nye sima te se dee Onyankopɔn kaae: "Nsenkyerenee yi bɛdi wɔn a wɔbegye adie akyi; se wɔde wɔn nsa gu ayarefoɔ so a, wɔn ho beye wɔn den," te se dee Onyankopɔn kaae.

921 Yede nsa gu ɔbaa yi so, Awurade, yen nuabaa yi a ɔgyina ha yi, na ma ɔnya ayaresa sedee yebisa, ewɔ Yesu Kristo Din mu. Amen.

922 Agya, bere a yede nsa regu yen nuabaa so yi, ewɔ Yesu Kristo Din mu, eye nkae de ma Twere Kronkron no ene nkyerɛkyere a efiri Awurade hɔ no, ma no nya ayaresa.

Agya, ewɔ Kristo Din mu, yebisa ayaresa de ma yen nuabaa no, na mebɔ mpaee se Wobɛma ne ho aye no den bere a yeye setie ma W'Asɛm no, akyinnye baako nni m'adwene mu gye dee ɔbetumi aye . . .? . . . Amen.

923 Agya, yede nsa gu yen nuabaa so, na yebisa se, ewɔ Awurade Yesu Din mu, se wo besa no yadee na wama ne ho aye no den. Amen.

Wɔ Awurade Yesu Din mu, yede nsa gu yen nuabarima no so na yebisa se Wo ma ne ho ye den ma Onyankopɔn animuonyam.

Agya, wɔ Awurade Yesu Din mu, yesra onuabaa yi, na yede nsa gu ne so na yebisa ma n'ayaresa wɔ Yesu Din mu.

Agya Nyankopɔn, yede nsa gu yen nuabarima so, yebisa se, ewɔ Yesu Kristo Din mu, bere a yeresra no ngo yi Ma ne ho nye no den.

Agya, eha, ne yere dɔfoɔ . . . ? . . . yesra no ngo na yede nsa gu ne so, a yerebisa, wɔ Yesu Kristo Din mu.

⁹²⁴ Awurade Nyankopɔn, yesra Edith kumaa yi ngo, de nsa gu ne so, na me bisa wɔ Awurade Yesu Kristo Din mu se Wo beye n'abisadee ama no.

Agya, ne maame nso, yesra no ngo na yede nsa gu ne so na yebisa ma n'ayaresa, ewɔ Awurade Yesu Kristo Din mu, ma ne ho nye no den.

⁹²⁵ Agya, yesra saa abusua yi mu agudee kumaa yi, akoma yadee ketewa yi, ewɔ Awurade Yesu Din mu, da koro bi obɛka Wo ho, na me bɔ mpaee se Wo besa . . . ? . . .

⁹²⁶ Oh Onyankopɔn, Wonim yen nuabaa no abisadee na yeda W'ase de ma ne gyidie keseɛ no. Afei, ma saa nnoɔma no a obisaee no, se . . . ? . . . ode dii agoro bere a na ɔsua no, na Onyankopɔn, ma ɔtamfoɔ no nyae obaa no mu na ɔmmra fie apomuden mu, Awurade. Yebɔ mpaee ma saa onipa no, nso, a obisa maa no no, W'ahye bɔ, "Se mo bisa biribi wɔ Me Din mu a, meye." Me bɔ mpaee se Wo beye abisadee yi ama yen, wɔ Yesu Din mu. Amen. Onyankopɔn nhyira wo.

⁹²⁷ Awurade, sɛdee ntini yi rewuo wɔ me nuabarima yi moma so no, yebisa se nkwa mpue mfiri mu, bere a yede nsa agu ne so na yebisa, wɔ Yesu Din mu, se saa ntini no benya ahooɔden.

Agya Nyankopɔn, yede yen nsa gu yen nuabaa yi so bere a yede ngo asra no, ewɔ Awurade Yesu Kristo Din mu, yebisa ma n'ayaresa. Amen.

⁹²⁸ Ɔsoro Agya, sɛdee yen nuabaa yi agyina ama nkonimdie akeseɛ bebree Waye yi, ɔregyina ama Wakoa mu baako, ɔɔfoɔ, wanya ahopopoɔ paa; na yen were ahɔ akomam ma no yenim dee ɔnam mu. Mebɔ mpaee, Onyankopɔn, se Wobesra yen nuabaa yi ngo se wagyina ha ama no na sra no ngo ma n'ayaresa. Mebɔ mpaee, wɔ Kristo Din mu. Amen . . . ? . . . Awurade nim . . . ? . . .

⁹²⁹ Eye. M'ani agye paa. Eno ye Awurade ngosra paa. Awurade Nyankopɔn, akyire yi a wagye saa obaa yi afiri adamone a ɔne no ako mferinhya pii yi, da koro bi Wo maa no faa efie bi ho na afei Honhom no saneɛɛ, "SEDEE AWURADE SEE NIE," ɔteaam akyire yi no, ɔdaa afɔrebukya no so, waye biribiara a ɔnim senea ɔye, nanso efaa SEDEE AWURADE SEE NIE so. Afei, obaa no rebegye ne nuabaa abɔfra a ɔrefee; ɔntumi nnante, ɔboro afe dada. Mebɔ mpaee, Awurade, se Wobema Onyankopɔn nhyira aba ne so wɔ Yesu Kristo Din mu. Eye m'anigye de ma saa, onuabaa, waye sononko, nso. Na wone owuo ntam atwe seesei, ente saa anaa?

Agya Nyankopɔn, yebɔ mpaee se Wo behyira yen nuabaa no bere a yeresra no ngo yi na yede nsa gu ne so na yebisa se saa adee yi a Wo kaa se: “Nsenkyerɛnnee yi bedi wɔn a wɔbɛgye adie akyi. Wɔde nsa bɛgu ayarefoɔ so, wɔn ho bɛye wɔn den.” Yɛpaemu ka se yɛye agyedifoɔ, Awurade, enti yebɔ mpaee se Wo ye biribi, wɔ Yesu Din mu. . . . ? . . .


⁹³⁰ Agya Nyankopɔn, wonim ɔbaa kumaa yi akomam, se wahwie afiri mu, yebɔ mpaee se Wobɛhu no mmɔbɔ na woye dee wabisa no ama no. O Agya Nyankopɔn, de ma n’abusua, de ma ne mma, nabarimaa, titiriw, Onyankopɔn, me bɔ mpaee seesei, se Wobɛye saa nnoɔma yinom ama no. . . . ? . . . me de m’akoma nyinaa, me bisa, wɔ Yesu Din mu. Amen.

Agya Nyankopɔn, bere a yeresra ɔbaa yi ngo yi, na yebɔ mpaee ma no wɔ Awurade Yesu Din mu yi, se Wo besa no yadee na wama ne ho atɔ no ama Onyankopɔn animuonyam.

⁹³¹ Wo din nye West, eye saa?

Agya, yebɔ mpaee ma awuraa kumaa no. Ɔbisa ma ne papa. Afei, me bɔ mpaee se Wobɛye ama ne papa, frɛ wɔ n’akoma mu, Awurade. Ɔpe se ɔnya nkwegyee. Ɔmpe se ɔbetena ewiase mu sɛdee ɔtee, yei, ɔno ara n’abɔfra, n’aseni. Me bɔ mpaee, Agya, se Wobɛye ahummɔborɔ ama no, ewɔ Kristo Din mu.

⁹³² Ɔnhyira wo, me babaa, ma Nyankopɔn mfa mma wo, adee a wabisa no.

Onyankopɔn Dɔfoɔ, yebɔ mpaee gye ahummɔborɔ ma ɔbaa no, na yebisa se Wo bɛye ahummɔborɔ, bere a yeresra no ngo yi. . . . ? . . . 

57-1006 Nsemmissa Ene Mmuææ Hebrifoð Ɔfa III
Branham Tabernacle
Jeffersonville, Indiana U.S.A.

ASANTE TWI

©2022 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Suayε Tumi Ho Nkaebɔ

Eho tumi nyinaa yε twerefoɔ no dea. Saa nwoma yi wobetumi atintim no afidie so wɔ εfie afa anaa sε wo bekyekye, a worennye sika, sε biribi a εbema Yesu Kristo Asempa no betrε. Worentumi ntɔn saa nwoma yi, ntintim no pii, mfa nto website so, mfa nsie wɔ afidie biara mu, nkyerε aseε nkɔ kasa biara mu, anaa mfa nsresrε sika wɔ berε a wo nyaa akwanya krataa a εfiri Voice of God Recordings®.

Sε wopε ho nsem anaa nnooma bi a εwo ho a, me serε sε twerε kɔ:

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org